

Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja  
za godinu koja je završila 31. decembra 2015. godine  
**JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša**



**AR**evizija Revita.  
Zajedno uspješni.

## SADRŽAJ

ODGOVORNOST UPRAVE ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE .....	6
IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA .....	7
IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU .....	8
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU .....	10
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA .....	12
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU .....	13
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE .....	14
SUBJEKAT IZVJEŠTAVANJA .....	14
<b>1. TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE .....</b>	<b>14</b>
1.1. OSNOVA ZA PRIPREMU .....	14
1.2. RAZLIKOVANJE NA KRATKOTRAJNO/ DUGOTRAJNO .....	14
1.3. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI .....	15
1.4. PRIHODI .....	16
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe .....</i>	16
<i>Prihodi od prodaje usluga .....</i>	16
<i>Prihodi od najma .....</i>	16
<i>Prihodi od kamata .....</i>	16
1.5. DRŽAVNA DAVANJA .....	16
1.6. OPOREZIVANJE .....	16
<i>Tekući porez .....</i>	17
<i>Odgodeni porez .....</i>	17
<i>Tekući i odgodeni porezi tekuće godine .....</i>	17
1.7. STRANE VALUTE .....	17
1.8. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA .....	17
<i>Priznavanje i mjerjenje .....</i>	17
1.9. NAJMOVI .....	18
<i>Društvo kao najmoprimac .....</i>	18
<i>Društvo kao najmodavac .....</i>	18
1.10. NEMATERIJALNA IMOVINA .....	19
1.11. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - POČETNO PRIZNAVANJE I NAKNADNO MJERENJE .....	19
<i>Nedererativna finansijska imovina .....</i>	19
<i>Početno priznavanje i mjerjenje .....</i>	19
<i>Naknadno mjerjenje .....</i>	19
<i>Dani zajmovi i potraživanja .....</i>	19
<i>Umanjenje vrijednosti finansijske imovine .....</i>	20
<i>Nedererativne finansijske obaveze .....</i>	20
<i>Početno priznavanje i mjerjenje .....</i>	20
<i>Naknadno mjerjenje .....</i>	21
<i>Krediti i zajmovi .....</i>	21
<i>Prestanak priznavanja .....</i>	21
<i>Prebijanje finansijskih sredstava i obaveza .....</i>	21
1.12. ZALIHE .....	21
1.13. UMANJENJE VRIJEDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE .....	22
1.14. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI .....	22
1.15. REZERVIRANJA .....	22
<b>2. PROMJENE U RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA .....</b>	<b>23</b>
<b>NOVI I PRERAĐENI STANDARDI I INTERPRETACIJE .....</b>	<b>23</b>
<b>3. KRITIČNE RAČUNOVODSTVENE PROSUDBE I KLJUČNI IZVORI NEIZVJESNOSTI PROCJENA .....</b>	<b>26</b>
<b>Prosudbe .....</b>	<b>26</b>
<b>Procjene i pretpostavke .....</b>	<b>26</b>
<i>Korisni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme .....</i>	26
<i>Rezerviranja za sudske sporove .....</i>	26
<i>Umanjenje vrijednosti potraživanja .....</i>	26
<b>4. PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI .....</b>	<b>27</b>

1.16.	ANALIZA PRIHODA PO GLAVnim PROIZVODIMA I USLUGAMA .....	27
1.17.	INFORMACIJE O TERITORIJALNIM PODRUČJIMA.....	27
1.18.	INFORMACIJE O NAJVEĆIM KUPCIMA.....	28
<b>5.</b>	<b>PRIHODI OD ULAGANJA .....</b>	<b>28</b>
<b>6.</b>	<b>OSTALI DOBICI I GUBICI .....</b>	<b>28</b>
<b>7.</b>	<b>FINANSIJSKI TROŠKOVI .....</b>	<b>29</b>
<b>8.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI .....</b>	<b>29</b>
1.19.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA.....	29
1.20.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI.....	30
<b>9.</b>	<b>REZULTAT TEKUĆE GODINE IZ AKTIVNIH DIJELOVA POSLOVANJA.....</b>	<b>30</b>
1.21.	GUBICI ZBOG UMANJENJA VRJEDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE .....	30
1.22.	AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE .....	30
1.23.	UKUPNI TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA (PRIMANJA) ZAPOSLENIH.....	31
<b>10.</b>	<b>NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....</b>	<b>31</b>
Zemljišta .....	33	
Građevinski objekti .....	33	
Investicije u toku .....	33	
<b>11.</b>	<b>OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA.....</b>	<b>33</b>
<b>12.</b>	<b>ZALIHE.....</b>	<b>34</b>
<b>13.</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA I DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA.....</b>	<b>35</b>
NAPOMENA .....	36	
<b>14.</b>	<b>OSTALA IMOVINA .....</b>	<b>37</b>
<b>15.</b>	<b>VLASNIČKI KAPITAL.....</b>	<b>38</b>
<b>16.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT .....</b>	<b>38</b>
<b>17.</b>	<b>REZERVE IZ REVALORIZACIJE NEKRETNINA.....</b>	<b>38</b>
<b>18.</b>	<b>DUGOROČNA REZERVISANJA.....</b>	<b>38</b>
<b>19.</b>	<b>OBAVEZE PO ZAJMOVIMA I KREDITIMA.....</b>	<b>39</b>
<b>20.</b>	<b>OSTALE OBAVEZE .....</b>	<b>39</b>
<b>21.</b>	<b>OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA .....</b>	<b>40</b>
<b>22.</b>	<b>FINANSIJSKI INSTRUMENTI.....</b>	<b>40</b>
1.24.	UPRAVLJANJE KAPITALOM.....	40
1.25.	KATEGORIJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA.....	41
1.42.	CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZICIMA .....	41
Upravljanje tržišnim rizikom .....	41	
i. Valutni rizik .....	41	
ii. Analiza osjetljivosti na valutni rizik .....	42	
Upravljanje kreditnim rizikom .....	42	
Upravljanje rizikom likvidnosti .....	42	
Mjerenje fer vrijednosti .....	43	
<b>23.</b>	<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI .....</b>	<b>43</b>
<b>24.</b>	<b>NEPREDVIĐENE OBAVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA.....</b>	<b>43</b>
<b>25.</b>	<b>DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA.....</b>	<b>43</b>
<b>26.</b>	<b>NOVI I PRERAĐENI MSFI – JEVI KOJI NISU NA SNAZI ZA GODINU ZAKLJUČNO S 31. DECEMBROM 2015. GODINE, UZ DOPUŠTENU RANIJU PRIMJENU .....</b>	<b>44</b>
<b>27.</b>	<b>ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA .....</b>	<b>44</b>
<b>28.</b>	<b>PROVOĐENJE ANGAŽMANA .....</b>	<b>45</b>
<b>29.</b>	<b>POSLOVANJE SUBJEKTA.....</b>	<b>46</b>

30.	PREDMET REVIZIJE .....	46
31.	NAČIN I OPSEG PROVOĐENJA ANGAŽMANA.....	47
32.	PRISTUP DOKUMENTIMA I INFORMACIJAMA .....	47
33.	INTERNE KONTROLE.....	47
34.	ZNAČAJNI RIZICI .....	47
35.	ČINJENICE ZA KOJE IMAMO OBAVEZU OBAVIJESTITI UPRAVU .....	48

**SADRŽAJ TABELARNIH PRIKAZA**

TABELA 1: IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU.....	8
TABELA 2: IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU .....	10
TABELA 3: IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA.....	12
TABELA 4: IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU .....	13
TABELA 5: AMORTIZACIJA .....	18
TABELA 6: VRSTE PRIHODA IZ OSNOVNE DJELATNOSTI.....	27
TABELA 7: ANALIZA PRIHODA PO GLAVnim PROIZVODIMA I USLUGAMA.....	27
TABELA 8: INFORMACIJE O TERITORIJALnim PODRUČJIMA .....	27
TABELA 9: PRIHODI OD ZAKUPA.....	28
TABELA 10: KAMATNI PRIHODI .....	28
TABELA 11: OSTALI PRIHODI I DOBICI.....	28
TABELA 12: OSTALI RASHODI I GUBICI.....	29
TABELA 13: FINANSIJSKI TROŠKOVI .....	29
TABELA 14: TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA.....	29
TABELA 15: STRUKTURA TROŠKOVA PROIZVODNIH USLUGA .....	29
TABELA 16: NEMATERIJALNI TROŠKOVI.....	30
TABELA 17: STRUKTURA NEMATERIJALNIH TROŠKOVA .....	30
TABELA 18: GUBICI ZBOG UMANJENJA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE .....	30
TABELA 19: AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE .....	30
TABELA 20: UKUPNI TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA (PRIMANJA) ZAPOSLENIH.....	31
TABELA 21: TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA.....	31
TABELA 22: STRUKTURA TROŠKOVA PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA .....	31
TABELA 23: NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U UPOTREBI .....	31
TABELA 24: POVEZIVANJE KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA POČETKU I NA KRAJU PERIODA .....	32
TABELA 25: POVEZIVANJE KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE IMOVINE NA POČETKU I NA KRAJU PERIODA .....	33
TABELA 26: ZALIHE .....	34
TABELA 27: MATERIJALNI TROŠKOVI.....	34
TABELA 28: NEMATERIJALNI TROŠKOVI.....	34
TABELA 29: POTRAŽIVANJA OD KUPACA I DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA .....	35
TABELA 30: ANALIZA DOSPJELIH POTRAŽIVANJA KOD KOJIH NIJE UTVRĐENA SMANJENA VRIJEDNOST .....	35
TABELA 31: AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA.....	37
TABELA 32: KAPITAL .....	38
TABELA 33: ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK.....	38
TABELA 34: REVALORIZACIONE REZERVE .....	38
TABELA 35: DUGOROČNA REZERVISANJA .....	38
TABELA 36: FINANSIJSKE OBAVEZE .....	39
TABELA 37: OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA.....	39
TABELA 38: OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE .....	39
TABELA 39: OBAVEZE IZ POSLOVANJA .....	40
TABELA 40: KOEFICIENT FINANSIRANJA .....	40
TABELA 41: KATEGORIJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA .....	41
TABELA 42: VALUTNI RIZIK.....	41
TABELA 43: ANALIZA OSJETLJIVOSTI NA VALUTNI RIZIK.....	42
TABELA 44: HIJERARHIJA FER VRIJEDNOSTI .....	43
TABELA 45: NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI .....	43

## ODGOVORNOST UPRAVE ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu s važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uprava je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja i rezultata poslovanja za taj period.

Uprava razumno očekuje da ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvata načelo neograničenosti vremena poslovanja pri izradi finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja uključuju osiguravanje:

- Odabira i dosljednog primjenjivanja odgovarajućih računovodstvenih politika;
- Razumnih i opreznih prosudbi i procjena;
- Primjenjivanja važećih računovodstvenih standarda, te
- Pripremu finansijskih izvještaja po načelu vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako je neprimjerno prepostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija koje će u bilo kojem trenutku s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Društva, kao i njegovu usklađenost s važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te u skladu s tim i za poduzimanje razumnih mjera radi spriječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nepravilnosti.

Uprava je odobrila finansijske izvještaje za izdavanje dana 28. februara 2016. godine. Izmijenjeni finansijski izvještaji dostavljeni su 17.maja 2016. godine.

**U ime Uprave potpisao:**

**Edin Kekić, direktor**

**JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša**

**KULIŠTE br. 2 , VELIKA KLADUŠA**

17. maja 2016. godine

## IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

### UPRAVI I VLASNICIMA JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša** (dalje u tekstu: Društvo), koji obuhvataju Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2015. godine, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za godinu tada završenu, te Bilješke uz finansijske izvještaje koje se sastoje od sažetka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

### ODGOVORNOST UPRAVE ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja, uslijed prijevare ili pogreške.

### ODGOVORNOST REVIZORA

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima koji nalaže pridržavanje etičkih pravila od strane revizora, te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su finansijski izvještaji bez materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja. Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u finansijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o prosudbi revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja u finansijskim izvještajima koja mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s postojećim okolnostima, a ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija isto tako uključuje ocjenu primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena koje je definirala Uprava, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### OSNOVA ZA MIŠLJENJE S REZERVOM

Na dan 31. decembra 2015. godine Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca u iznosu od 1.301.203 KM. Od navedenog iznosa, iznos od 687.121 KM odnosi se na utužena sumnjiva i sporna potraživanja. Društvo nije testiralo navedena potraživanja na umanjenje vrijednosti tokom 2015. godine. Prema našem mišljenju, postoje indikatori koji ukazuju da je vrijednost ove imovine umanjena. Nismo u mogućnosti utvrditi učinke eventualnih ispravaka, ako bi ih bilo, na finansijske izvještaje za 2015. godinu.

### MIŠLJENJE S REZERVOM

Prema našem mišljenju, osim mogućih ispravaka koji mogu proizaći iz navedenog u dijelu „Osnova za mišljenje s rezervom“, finansijski izvještaji ne prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2015. godine te rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja.

Cazin, 17. maja 2016. godine

Dženita Bećiragić  
U ime i za Revizija Revita d.o.o. Cazin



**IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU****TABELA 1: IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU**

(svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama)		BILJEŠKA	2015	2014
1	2	3	4	
<b>DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
<b>POSLOVNI PRIHOD I RASHOD</b>				
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>			<b>2.405.778</b>	<b>2.227.085</b>
Prihodi od prodaje učinaka	4		<b>2.346.442</b>	<b>2.172.748</b>
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu			2.346.442	2.172.748
Ostali poslovni prihodi	5		<b>59.336</b>	<b>54.337</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>			<b>2.302.481</b>	<b>2.219.173</b>
Materijalni troškovi			<b>589.547</b>	<b>570.395</b>
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	1.23		<b>1.257.491</b>	<b>1.170.962</b>
Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenim			1.013.422	992.541
Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih			224.899	169.098
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima			19.170	9.323
Troškovi proizvodnih usluga	1.19		<b>87.481</b>	<b>96.165</b>
Amortizacija	1.22		<b>191.607</b>	<b>204.302</b>
Nematerijalni troškovi	1.20		<b>176.355</b>	<b>177.349</b>
<b>DOBIT OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI</b>			<b>103.297</b>	<b>7.912</b>
<b>FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b>			<b>71.608</b>	<b>48.232</b>
Prihodi od kamata			38.123	48.232
Pozitivne kursne razlike			33.485	0
<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	7		<b>171.799</b>	<b>78.433</b>
Rashodi kamata			52.569	63.437
Negativne kursne razlike			119.230	14.996
<b>GUBITAK OD FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>			<b>100.191</b>	<b>30.201</b>
<b>DOBIT REDOVNE AKTIVNOSTI</b>			<b>3.106</b>	<b>0</b>
<b>GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>22.289</b>
<b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>OSTALI PRIHODI I DOBICI</b>	6		<b>35.050</b>	<b>0</b>
Dobici od prodaje stalnih sredstava			433	0
Viškovi			34.617	0
<b>OSTALI RASHODI I GUBICI</b>			<b>30.916</b>	<b>3.504</b>
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava			1.296	0
Rashodi po osnovi ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja			29.620	3.504
<b>DOBIT PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA</b>			<b>4.134</b>	<b>0</b>
<b>GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA</b>			<b>0</b>	<b>3.504</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
<b>DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>			<b>7.240</b>	<b>0</b>
<b>GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>			<b>0</b>	<b>25.793</b>
<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				

## FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015. GODINE

NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA		
NETO DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA	7.240	0
NETO GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA	0	25.793
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
NETO DOBIT PERIODA	7.240	0
NETO GUBITAK PERIODA	0	25.793
UKUPNO NETO SVEOBUVATNA DOBIT PERIODA	7.240	0
UKUPNO NETO SVEOBUVATNI GUBITAK PERIODA	0	25.793

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU****TABELA 2: IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU**

(svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama)		BILJEŠKA	2015	2014
1	2	3	4	
<b>AKTIVA</b>				
<b>STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b>			<b>22.305.587</b>	<b>21.242.232</b>
Nematerijalna sredstva	11		<b>7.354</b>	<b>11.030</b>
Ostala nematerijalna sredstva			7.354	11.030
Nekretnine, postrojenja i oprema	10		<b>22.292.833</b>	<b>21.225.802</b>
Zemljište	0		370.129	370.129
Građevinski objekt	0		19.483.626	19.573.660
Postrojenja i oprema			651.072	737.991
Stambene zgrade i stanovi			19.047	19.047
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0		1.768.959	524.975
Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva			<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>TEKUĆA SREDSTVA</b>			<b>1.575.377</b>	<b>2.745.715</b>
Zalihe i sredstva namijenjeni prodaji	12		<b>184.400</b>	<b>181.014</b>
Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar			184.400	181.014
Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani			<b>1.390.977</b>	<b>2.564.701</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti			<b>44.409</b>	<b>32.779</b>
Gotovina			44.409	32.779
Kratkoročna potraživanja	13		<b>1.307.283</b>	<b>2.477.748</b>
Kupci u zemlji			1.301.203	2.472.428
Druga kratkoročna potraživanja			6.080	5.320
Potraživanje za PDV			<b>242</b>	<b>209</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	14		<b>39.043</b>	<b>53.965</b>
<b>POSLOVNA AKTIVA</b>			<b>23.880.964</b>	<b>23.987.947</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>			<b>23.880.964</b>	<b>23.987.947</b>

(svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama)	BILJEŠKA	2015	2014
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>KAPITAL</b>		<b>20.382.170</b>	<b>20.377.874</b>
<b>Osnovni kapital</b>	<b>15</b>	<b>20.632.290</b>	<b>20.632.290</b>
Državni kapital		20.632.290	20.632.290
Revalorizacione rezerve	17	272.205	275.149
<b>Neraspoređena dobit</b>	<b>16</b>	<b>61.923</b>	<b>54.683</b>
Neraspoređena dobit ranijih godina		54.683	54.683
Neraspoređena dobit izvještajne godine		7.240	0
<b>Gubitak do visine kapitala</b>		<b>584.248</b>	<b>584.248</b>
Gubitak ranijih godina		584.248	558.455
Gubitak izvještajne godine		0	25.793
<b>DUGOROČNA REZERVISANJA</b>	<b>18</b>	<b>2.086.826</b>	<b>2.094.792</b>
Dugoročna razgraničenja		2.086.826	2.094.792
<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>19</b>	<b>692.344</b>	<b>801.814</b>
Dugoročni krediti		692.344	801.814
<b>KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>20</b>	<b>717.126</b>	<b>708.212</b>
<b>Kratkoročne finansijske obaveze</b>	<b>19</b>	<b>233.198</b>	<b>259.015</b>
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		182.909	205.829
Ostali kratkoročne finansijske obaveze		50.289	53.186
<b>Obaveze iz poslovanja</b>	<b>21</b>	<b>304.012</b>	<b>325.898</b>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		34.188	34.188
Dobavljači u zemlji		267.169	284.297
Dobavljači u inostranstvu		2.655	7.413
<b>Obaveze po osnovi plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih</b>		<b>116.940</b>	<b>85.750</b>
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		90.440	85.750
Obaveze za ostala primanja zaposlenih		26.500	0
<b>Druge obaveze</b>		<b>2.665</b>	<b>2.497</b>
<b>Obaveze za PDV</b>		<b>22.794</b>	<b>21.135</b>
<b>Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine</b>		<b>37.517</b>	<b>13.917</b>
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		<b>2.498</b>	<b>5.255</b>
<b>POSLOVNA PASIVA</b>		<b>23.880.964</b>	<b>23.987.947</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>23.880.964</b>	<b>23.987.947</b>

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

TABELA 3: IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

(svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama)	BILJEŠKA 1	2015 3	2014 4
<b>NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi novca iz poslovnih aktivnosti		3.061.975	2.721.101
Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3.017.959	2.663.820
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		44.016	57.281
<b>Odlivi novca iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>2.787.659</b>	<b>2.444.792</b>
Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi		1.123.527	895.993
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i druga primanja zaposlenih		1.209.595	1.197.692
Odlivi iz osnova plaćenih kamata		56.822	65.596
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		373.351	275.444
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		24.364	10.067
<b>Neto priliv novca iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>274.316</b>	<b>276.309</b>
<b>Neto odliv novca iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi novca iz ulagačkih aktivnosti		44.093	0
Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine		40.503	0
Prilivi iz osnova kamata		3	0
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3.587	0
<b>Odlivi novca iz ulagačkih aktivnosti</b>		<b>85.746</b>	<b>28.798</b>
Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine		85.746	0
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		0	28.798
<b>Neto priliv novca iz ulagačkih aktivnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti</b>		<b>41.653</b>	<b>28.798</b>
<b>NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti		917.184	996.569
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		917.184	996.569
<b>Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti</b>		<b>1.138.217</b>	<b>1.229.756</b>
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		218.135	193.896
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		920.082	1.035.860
<b>Neto odliv novca iz finansijskih aktivnosti</b>		<b>221.033</b>	<b>233.187</b>
<b>UKUPNI PRILIVI NOVCA</b>		<b>4.023.252</b>	<b>3.717.670</b>
<b>UKUPNI ODLIVI NOVCA</b>		<b>4.011.622</b>	<b>3.703.346</b>
<b>NETO PRILIV NOVCA</b>		<b>11.630</b>	<b>14.324</b>
<b>NETO ODLIV NOVCA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVAC NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>		<b>32.779</b>	<b>33.451</b>
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna novca		0	14.996
<b>NOVAC NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>		<b>44.409</b>	<b>32.779</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU****TABELA 4: IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU**

(svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama)		Dionički kapital/ učjeđi	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobitci/gubici	Ostale rezerve	Akumulirana dobit/gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Stanje na dan 31.12.2013. godine</b>	<b>20.632.290</b>	<b>278.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.772</b>	<b>20.406.611</b>	<b>0</b>	<b>20.406.611</b>	
<b>Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2013.,odnosno 01.01.2014. godine</b>	<b>20.632.290</b>	<b>278.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.772</b>	<b>20.406.611</b>	<b>0</b>	<b>20.406.611</b>	
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	0	-2.944	0	0	0	-2.944	0	-2.944	
Neto dobit/ gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	0	0	0	0	-25.793	-25.793	0	-25.793	
<b>Stanje na dan 31.12.2014., odnosno 01.01.2015. godine</b>	<b>20.632.290</b>	<b>275.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.565</b>	<b>20.377.874</b>	<b>0</b>	<b>20.377.874</b>	
<b>Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2014., odnosno 01.01.2015. godine</b>	<b>20.632.290</b>	<b>275.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.565</b>	<b>20.377.874</b>	<b>0</b>	<b>20.377.874</b>	
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	0	-2.944	0	0	0	-2.944	0	-2.944	
Neto dobit/ gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	0	0	0	0	7.240	7.240	0	7.240	
<b>Stanje na dan 31.12.2015. godine</b>	<b>20.632.290</b>	<b>272.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522.325</b>	<b>20.382.170</b>	<b>0</b>	<b>20.382.170</b>	

U ime Uprave potpisao

Edin Kekić, direktor

**BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE (S NAPOMENAMA REVIZORA)**

**SUBJEKAT IZVJEŠTAVANJA**

Finansijski izvještaji subjekta **JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša** za godinu završenu 31. decembra 2015. godine odobreni su za objavljivanje u skladu s odlukom Uprave na dan **25. februara 2016.** godine. Oblik organiziranja je društvo ograničene odgovornosti. Osnovna djelatnost Društva je uklanjanje otpadnih voda i odvoz smeća. Sjedište Društva je u ul. **KULIŠTE br. 2 , VELIKA KLAĐUŠA.** Izmijenjene bilješke uz finansijske izvještaje dostavljene su **17. maja 2016. godine.**

**1. TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

**1.1. OSNOVA ZA PRIPREMU**

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu s Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja (MSFI), kako su izdani od strane International Accounting Standards Board (IASB).

Finansijski izvještaji su pripremljeni po načelu historijskog troška. Stavke uključene u finansijske izvještaje iskazane su u bosanskohercegovačkim markama (BAM). Društvo objavljuje usporedne informacije iz prethodnog perioda za sve iznose iskazane u finansijskim izvještajima. Dodatno, Društvo sastavlja izvještaj o finansijskom položaju na početku najranijeg usporednog perioda ako subjekt neku računovodstvenu politiku primjenjuje retroaktivno, ili ako retroaktivno prepravlja stavke u svojim finansijskim izvještajima ili ako reklassificira stavke u finansijskim izvještajima.

**1.2. RAZLIKOVANJE NA KRATKOTRAJNO/ DUGOTRAJNO**

Društvo u izvještaju o finansijskom položaju dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu te dugoročne i kratkoročne obaveze prezentira kao odvojene stavke. Imovina se smatra kratkotrajnom kada:

- Očekuje se njena realizacija ili prodaja ili potrošnja u redovnom poslovnom ciklusu
- Imovina se drži prvenstveno radi trgovanja
- Očekuje se realizacija unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog perioda  
    ili
- Se radi o novcu ili novčanom ekvivalentu, osim ako je mogućnost razmjene ili uporabe takvog sredstva za podmirenje obaveza ograničena za vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog perioda.

Svu ostalu imovinu Društvo klasificira kao dugoročnu imovinu.

Obaveza se klasificira kao kratkoročna kada:

- Očekuje se da će biti podmirena u toku redovnog poslovog ciklusa
- Drži se prvenstveno radi trgovanja
- Podmirenje obaveze dospijeva unutar dvanaest mjeseci nakon kraja perioda  
    ili
- Nema bezuslovnog prava odgađanja podmirenja obaveza za najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog datuma.

Sve ostale obaveze Društvo klasificira kao dugoročne obaveze.

Odgodenja porezna sredstva i odgodena porezna imovina se klasificiraju kao dugoročna imovina i dugoročne obaveze.

### **1.3. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI**

Društvo mjeri finansijska sredstva po fer vrijednosti na svaki datum izvještaja o finansijskom položaju, za sljedeće stavke:

- Finansijski instrumenti (uključujući one po amortiziranom trošku).

Fer vrijednost je cijena koja bi bila ostvarena prodajom stavke imovine ili plaćena za prijenos neke obaveze u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerena. Fer vrijednost je cijena postignuta u prodaji imovine, odnosno prijenosu obaveze u transakciji s tržišnim sudionikom na glavnom tržištu, tj. tržištu s najvećim prometom i najintenzivnijim aktivnostima predmetnom imovinom odnosno obavezom. Ako ne postoji glavno tržište, koristi se cijena najpovoljnijeg tržišta, tj. tržišta na kojem bi subjekt mogao postići najpovoljniju cijenu.

Fer vrijednost nefinansijske imovine mjeri se prema maksimalnoj i najboljoj mogućoj upotrebi kod tržišnog sudionika.

Fer vrijednost neke obaveze ili vlasničkog instrumenta subjekta utvrđuje se uz prepostavku da će instrument biti prenesen na datum mjerena, ali da će i dalje biti otvoren, tj. da je riječ o vrijednosti u prijenosu, a ne o gašenju ili troškovima namire.

Društvo koristi tehnike vrednovanja koje su adekvatne okolnostima i za koje postoji dovoljno dostupnih podataka za mjerjenje fer vrijednosti pri čemu je neophodno maksimizirati korištenje odgovarajućih ulaznih podataka koji se mogu pratiti, te minimizirati korištenje ulaznih podataka koji se ne mogu pratiti.

Pri mjerenu fer vrijednosti definirana je hijerarhija fer vrijednosti koja se koristi kod finansijskih izvještaja, a podijeljena je na tri razine ovisno o mogućnostima praćenja ulaznih podataka na osnovu kojih je određena fer vrijednost:

- razina 1 – neprilagođene kotirajuće cijene za istu imovinu i obaveze na aktivnom tržištu
- razina 2 – tehnika mjerena koja uključuje podatke koji nisu cijene koje kotiraju i vidljive su za predmetnu imovinu, odnosno, obavezu, direktno ili indirektno.
- razina 3 – tehnika mjerena koja uključuje podatke o predmetnoj imovini, odnosno obvezi koji nisu vidljivi, te se koriste u mjeri u kojoj relevantni, vidljivi ulazni podaci nisu dostupni.

Naredna tabela prikazuje tehnike mjerena korištene u razini 2 i 3 fer vrijednosti, kao i korištene značajne podatke koji nisu vidljivi:

Vrsta	Tehnika vrednovanja	Značajni korišteni podaci koji nisu vidljivi
Druge finansijske obaveze	Metoda diskontiranih novčanih tijekova	Nije primjenljivo

## **1.4. PRIHODI**

Prihodi se priznaju kada postoji vjerovatnost da će ekonomske koristi povezane s transakcijom ući u Društvo i kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, bez obzira na to da li se desila naplata. Prihod se mjeri po fer vrijednosti naknade koja je primljena ili se potražuje, uzimajući u obzir sporazumom definirane uvjete i isključujući poreze ili carine. Društvo je procijenilo svoje finansijske ugovore po navedenim kriterijima i zaključilo da se ponaša kao principal u svim ugovorima.

Specifični kriteriji za priznavanje prihoda navedeni u nastavku moraju biti ispunjeni prije priznavanja prihoda:

### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada je Društvo prenijelo značajne rizike i koristi od vlasništva robe na kupca i ako je vjerovatno da će Društvo primiti ranije dogovorene uplate. Ti se kriteriji smatraju zadovoljenim kada su proizvodi ili roba dostavljeni kupcu. Gdje kupac ima pravo povrata, Društvo odgađa priznavanje prihoda sve dok pravo na povrat ne istekne.

### **Prihodi od prodaje usluga**

Pod uslovom da je iznos prihoda moguće pouzdano izmjeriti i ako je vjerovatno da će Društvo primiti naknadu, prihodi od usluga se priznaju u periodu u kojem su iste pružene. Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti ugovora.

### **Prihodi od najma**

Prihodi od operativnih najmova se ravnomjerno priznaju u prihod, po linearoj osnovi tokom trajanja najma, osim kad neka druga sistemska osnova bolje predstavlja vremenski okvir u kojem se smanjuju koristi od uporabe iznajmljenog sredstva. Prihodi od iznajmljivanja se priznaju kao ostali poslovni prihodi.

### **Prihodi od kamata**

Za sve finansijske instrumente koji se mjere po amortiziranom trošku i kamate se priznaju primjenom efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja točno diskontira procijenjena buduća novčana plaćanja ili primitke kroz očekivani vijek trajanja finansijskog instrumenta, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda, do neto knjigovodstvene vrijednosti finansijske imovine ili finansijske obaveze. Prihodi od kamata se iskazuju u okviru finansijskih prihoda u izještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

## **1.5. DRŽAVNA DAVANJA**

Državna davanja se priznaju kada postoji razumno uvjerenje da će subjekt udovoljavati uslovima uz koje se daju te potpore i da će potpore biti primljene. Državna davanja se priznaju u dobit ili gubitak na sistemskoj osnovi, tokom perioda u kojem subjekt odnosne troškove, za čije su pokriće davanja namijenjena, priznaje kao rashod. Ako se državno davanje odnosi na imovinu, davanje se iskazuje kao odgođeni prihod koji se priznaje u dobit ili gubitak na sistemskoj i racionalnoj osnovi tokom korisnog vijeka trajanja sredstva. Ako je državno davanje u obliku nenovčanih sredstava procjenjuje se fer vrijednost nenovčanog sredstva i davanje i sredstvo se računovodstveno iskazuju po toj fer vrijednosti.

## **1.6. OPOREZIVANJE**

Rashod temeljem poreza na dobit je zbroj tekuće porezne obaveze i odgođenih poreza.

### **Tekući porez**

Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti tekuće godine. Oporeziva dobit razlikuje se od dobiti prije poreza iskazane u izvještaju o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili odbitne u drugim godinama, kao ni stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na kraju izvještajnog perioda na snazi, odnosno uskoro na snazi.

### **Odgodeni porez**

Odgodeni porezna obaveza se priznaje za sve oporezive privremene razlike.

Odgodeni porezna sredstva se priznaju za prenosive i neiskorištene porezne gubitke i neiskorištene porezne kredite u mjeri u kojoj je vjerojatno da će buduća oporeziva dobit, za koju neiskorišteni porezni gubici i neiskorišteni krediti mogu biti upotrijebljeni, biti raspoloživa. Knjigovodstvena vrijednost odgodenog poreznog sredstva se provjerava na svaki datum izvještaja o finansijskom položaju i umanjuje se u iznosu u kojem više nije vjerojatno da će raspoložive oporezive dobiti biti dovoljno da se iskoristi dio ili cijeli iznos odgodenog poreznog sredstva.

### **Tekući i odgodeni porezi tekuće godine**

Tekući i odgodeni porezi se priznaju u dobit i gubitak, osim poreza koji se odnose na stavke koje se iskazuju u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti ili direktno u kapitalu, u kom slučaju se i porez također iskazuje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti, odnosno izravno u kapitalu.

## **1.7. STRANE VALUTE**

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, transakcije u stranim valutama koje nisu funkcionalna valuta subjekta, tj. u stranim valutama su evidentirane primjenom valutnih tečajeva na snazi na datum transakcije. Monetarne stavke u stranim valutama se na kraju svakog izvještajnog perioda ponovno preračunavaju po tečaju važećem na kraju toga razdoblja. Nemonetarne stavke iskazane po fer vrijednosti koje su nominirane u stranim valutama se ponovno preračunavaju po tečaju važećem na datum utvrđivanja njihove vrijednosti. Nemonetarne stavke u stranoj valuti koje se vode po povjesnom trošku se ne preračunavaju ponovno. Tečajne razlike se uključuju u dobit i gubitak razdoblja u kojem nastaju.

## **1.8. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

### **Priznavanje i mjerjenje**

Nekretnine, postrojenja i oprema se priznaju po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti, ako postoje. Takvi troškovi uključuju trošak zamjene dijela postrojenja i opreme i troškove pozajmljivanja koji se mogu direktno pripisati dugoročnim projektima izgradnje ako su ispunjeni kriteriji za kapitalizaciju. Kada sastavni dijelovi nekih predmeta nekretina, postrojenja i opreme budu zamijenjeni u redovnim razmacima, Društvo ih amortizira zasebno utemeljeno na njihovom specifičnom vijeku trajanja. Pored toga, kada se obavlja veliki pregled, trošak tog pregleda se priznaje u knjigovodstvenu vrijednost tog sredstva kao trošak zamjene ako su zadovoljeni kriteriji za priznavanje. Svi drugi troškovi popravke i održavanja se priznaju kao rashod u trenutku nastanka događaja. Sadašnja vrijednost troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnavljanja mjesta na kojem je sredstvo smješteno priznaju se kao trošak nabave.

Nekretnine, postrojenja i oprema prenesena s kupca početno se mjeri po fer vrijednosti na datum na koji je prenesena kontrola nad imovinom. Amortizirajući iznos ostale imovine sistematski se raspoređuje tokom njegovog korisnog vijeka uporabe u svrhu alokacije troška kako slijedi:

**TABELA 5: AMORTIZACIJA**

Naziv materijalne imovine	U godinama/ procentima
Građevine	1,5 do 5 %
Stanovi	1,80%
Oprema	11 do 20 %

U trenutku kada se više ne očekuju buduće ekonomske koristi od uporabe imovine, odnosno onda kad te koristi više nije moguće ostvarivati kroz upotrebu, a ni kroz prodaju, darovanje i slično, jer nemaju nikakvu upotrebnu vrijednost, donosi se odluka o rashodovanju te imovine odnosno odluka o definitivnom isključenju iste iz poslovnih knjiga. Dobit ili gubitak koji nastaje otuđenjem stalnih sredstava je razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti. Ovaj iznos se obuhvata u ostalim prihodima i dobitima, odnosno u ostalim rashodima i gubicima u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti.

Procijenjeni ostatak vrijednosti, korisni vijek uporabe sredstva i metode amortizacije se preispituju najmanje jednom na kraju svake poslovne godine i po potrebi usklađuju. U slučaju da je knjigovodstveni iznos imovine veći od procijenjenog nadoknadičnog iznosa razlika se otpisuje do nadoknadičnog iznosa.

## 1.9. NAJMOVI

Utvrđivanje da li je neki sporazum ugovor o najmu ili da li sadrži ugovor o najmu zasniva se na suštini sporazuma. Sporazum je ugovor o najmu, ili sadrži najam, ako ispunjenje sporazuma zavisi od korištenja određenog sredstva ili određenih sredstava, ili se sporazumom prenosi pravo na korištenja sredstva, čak i ako to pravo nije izričito navedeno u sporazumu.

### Društvo kao najmoprimec

Najam se klasificuje kao operativni najam ako se njime ne prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s najmom.

Naknade koje se plaćaju u okviru poslovnih najmova priznaju se kao rashod linearne tijekom trajanja najma, osim ako neka druga sistemska osnova ne odražava kvalitetnije vremensku dinamiku trošenja ekonomske koristi od sredstva koje se drži u najmu. Nepredviđene najamnine temeljem poslovnih najmova se priznaju kao rashod u razdoblju u kojem nastaju.

### Društvo kao najmodavac

Prihodi od najamnine temeljem poslovnog najma priznaju se linearne tijekom razdoblja predmetnog najma. Početni indirektni troškovi pregovaranja i ugovaranja poslovnog najma se pripisuju knjigovodstvenom iznosu predmeta najma i priznaju linearne tijekom razdoblja najma.

## **1.10. NEMATERIJALNA IMOVINA**

Nematerijalno sredstvo zasebno stečeno početno se mjeri po trošku stjecanja. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina se vodi po trošku stjecanja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Interno stvorena nematerijalna imovina, isključujući troškove razvoja, se ne priznaje. Povezani rashodi priznaju se kao rashod kada nastanu u dobiti ili gubitku.

Korisni vijek upotrebe nematerijalne imovine se procjenjuje kao ograničen ili neograničen.

Nematerijalna imovina sa ograničenim korisnim vijekom trajanja se amortizira i testira na umanjenje uvijek kada postoji bilo kakav pokazatelj da je vrijednost nematerijalnog sredstva umanjenja. Period amortizacije i metoda amortizacije nematerijalnog sredstva sa ograničenim korisnim vijekom trajanja se preispituje najmanje na kraju svake finansijske godine. Promjene u korisnom vijeku trajanja ili očekivanom modelu ostvarivanja budućih ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu se tretiraju kao promjene u računovodstvenim procjenama. Rashodi po osnovu amortizacije nematerijalne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja se priznaju u dobiti ili gubitku.

Nematerijalna imovina sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira, ali se testira na umanjenje vrijednosti godišnje, na individualnom nivou ili kao jedinica koja stvara novac. Korisni vijek upotrebe nematerijalnog sredstva koje se ne amortizira preispituje se godišnje, kako bi se odredilo da li događaji i okolnosti i dalje podupiru procjenu neodređenog korisnog vijeka njegove upotrebe. Ako ne podupiru, promjena procjene s neodređenog na određeni korisni vijek upotrebe se provodi prospektivno.

Dobit ili gubitak koji proizlazi iz prestanka priznavanja nematerijalne imovine određuje se kao razlika između neto iznosa potraživanja od otuđenja, ukoliko postoje, i knjigovodstvenog iznosa sredstava, te se priznaje u dobit ili gubitak kada se sredstvo prestane priznavati.

## **1.11. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - POČETNO PRIZNAVANJE I NAKNADNO MJERENJE**

Finansijski instrument je svaki ugovor uslijed kojeg nastaje finansijsko sredstvo jednog subjekta i finansijska obaveza ili vlasnički instrument drugog subjekta.

### **Nederativativna finansijska imovina**

#### **Početno priznavanje i mjerjenje**

Finansijska imovina se pri početnom priznavanju klasificira kao krediti i zajmovi. Svu finansijsku imovinu kod početnog priznavanja Društvo mjeri po njezinoj fer vrijednosti, uvećano, u slučaju finansijske imovine koja se ne vodi po fer vrijednosti u dobit ili gubitak, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom finansijske imovine.

Redovna kupnja ili prodaja finansijske imovine priznaje se i prestaje priznavati, zavisno od slučaja, na bazi računovodstva na datum trgovanja ili računovodstva na datum izmirenja.

#### **Naknadno mjerjenje**

U svrhu naknadnog mjerjenja finansijska imovina je klasificirana u sljedeće kategorije: zajmovi i potraživanja.

#### **Dani zajmovi i potraživanja**

Ova kategorija je najrelevantnija za Društvo. Zajmovi i potraživanja su nederativativna finansijska imovina s fiksnim ili odredivim načinom plaćanja kojima se ne trguje na aktivnom tržištu. Nakon početnog priznavanja ova imovina se mjeri po amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za svaki gubitak od umanjenja. Amortizirani trošak se računa uzimajući u obzir svaki diskont ili premiju pri akviziciji i naknade i troškove koji su sastavni dio efektivne kamatne stope. Amortizacija efektivne kamatne stope se uključuje kao finansijski prihod u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti .

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015. GODINE**

Gubici koji nastaju kao rezultat umanjenja se priznaju u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti kao finansijski rashod za kredite i u druge rashode za potraživanja. Za više informacija o potraživanjima od kupaca vidjeti bilješku u nastavku.

**Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

Na svaki datum izvještaja o finansijskom položaju, Društvo procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti finansijske imovine. Umanjenje vrijednosti finansijske imovine postoji ako je nastalo jedan ili više događaja nakon početnog priznavanja imovine („događaj povezan s gubitkom“), koji ima utjecaj na procijenjene buduće novčane tijekove koji mogu biti pouzdano utvrđeni. Dokaz o umanjenju vrijednosti finansijske imovine uključuje značajne finansijske teškoće izdavatelja ili dužnika, nepodmirenje obaveza ili zakašnjenja plaćanja kamate i glavnice, mogućnost da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge finansijske reorganizacije i vidljive podatke koji ukazuju na postojanje smanjenja procijenjenih budućih novčanih tijekova, kao promjene u platežnom statusu ili nacionalni ili lokalni ekonomski uslovi koji su povezani s nepodmirenjem obaveza.

**Finansijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku**

Za finansijsku imovinu koja se vodi po amortiziranom trošku, Društvo prvo procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti odvojeno za imovinu koja je pojedinačno značajna, i odvojeno ili zajednički za finansijsku imovinu koja nije pojedinačno značajna. Ako Društvo utvrdi da ne postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti, za pojedinačno procijenjenu imovinu, bez obzira da li je ista značajna ili ne, subjekt uključuje imovinu u grupu finansijske imovine sličnih obilježja i zajednički procjenjuje imovinu za potrebe umanjenja vrijednosti. Imovina koja se odvojeno procjenjuje u svrhu umanjenja vrijednosti, za koju je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat ili se nastavlja priznavati, ne uključuje se u zajedničku procjenu za potrebe umanjenja vrijednosti.

Iznos umanjenja vrijednosti se mjeri kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tijekova (isključujući buduće očekivane kreditne gubitke koji još nisu nastali). Sadašnja vrijednost budućih novčanih tijekova se diskontira primjenom originalne efektivne kamatne stope finansijske imovine.

Knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva se izravno umanjuje za gubitke zbog umanjenja kod sve finansijske imovine, izuzev potraživanja od kupaca, kod kojih se knjigovodstvena vrijednost umanjuje kroz konto ispravke vrijednosti. Potraživanje koje se smatra nenaplativim se otpisuje s konta ispravka vrijednosti, a kasnija naplata prethodno otpisanih iznosa se odobrava kontu ispravku vrijednosti. Promjene iznosa iskazanog na kontu ispravka vrijednosti ulaze u dobit i gubitak.

Ako kod finansijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku u idućim razdobljima dođe do smanjenja gubitka zbog umanjenja njene vrijednosti i smanjenje se objektivno može povezati s događajem nakon priznavanja umanjenja, gubici koji su temeljem umanjenja vrijednosti te imovine prethodno priznati u dobit i gubitak se poništavaju do iznosa knjigovodstvene vrijednosti ulaganja s datumom na koji je utvrđeno smanjenje gubitka, a koji nije veći od amortiziranog troška koji bi bio utvrđen da umanjenje nije bilo priznato.

**Nederivativne finansijske obaveze**

**Početno priznavanje i mjerjenje**

Finansijske obaveze se klasificiraju, pri početnom priznavanju, kao krediti i zajmovi i druge obaveze. Sve finansijske obaveze se pri početnom priznavanju mjeri po fer vrijednosti, i u slučaju kredita i zajmova i drugih obaveza, neto od transakcijskih troškova koji su direktno povezani sa stjecanjem finansijskih obaveza. Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima, kredite i zajmove uključujući bankovna prekoračenja.

**Naknadno mjerjenje**

Naknadno mjerjenje finansijskih obaveza ovisi o njihovoj klasifikaciji kako slijedi:

**Krediti i zajmovi**

Ova kategorija je najrelevantnija za Društvo. Nakon početnog priznavanja krediti i zajmovi na koje se obračunava kamata mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Dobit ili gubitak se priznaju u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti ako se finansijska obaveza prestaje priznavati, te kroz proces amortizacije.

Amortizirani trošak se računa uzimajući u obzir sve naknade i stavke plaćene ili primljene između ugovornih strana koje čine sastavni dio efektivne kamatne stope, transakcijskih troškova i svih ostalih premija i diskonta. Amortizacija efektivne kamatne stope uključuje se kao finansijski rashod u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti .

Ova kategorija se uopćeno odnosi na sve kredite i zajmove.

**Prestanak priznavanja**

Finansijska obaveza se prestaje priznavati kada je nestala, ili ako je ugovorna obaveza podmirena, ispravljena ili istekla. Kada se postojeća finansijska obaveza zamjeni s drugom finansijskom obvezom kod postojećeg davatelja po značajno izmijenjenim uslovima, ili kada se postojeća finansijska obaveza značajno mijenja, ova izmjena ili modifikacija se tretira kao nestajanje originalne finansijske obaveze i priznavanje nove finansijske obaveze.

Kao nestajanje finansijske obaveze ili priznavanje nove finansijske obaveze tretira se razmjena dužničkih instrumenata sa suštinski različitim uslovima između postojećeg primatelja i davatelja. U ovom slučaju Društvo prestaje priznavati postojeću finansijsku obavezu, a uknjižava novu. Razlika između knjigovodstvene vrijednosti finansijske obaveze (ili dijela finansijske obaveze) nastale ili prenesene drugoj strani i plaćene naknade, uključujući svu prenesenu nenovčanu imovinu ili preuzete obaveze, priznaje se u dobit ili gubitak.

**Prebijanje finansijskih sredstava i obaveza**

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju i neto iznos se prikazuje u izvještaju o finansijskom položaju ako Društvo ima zakonski provedivo pravo prebijanja priznatih iznosa i namjera ili da namiri neto iznos, ili da realizira sredstva i istovremeno izmiri obavezu.

**1.12. ZALIHE**

Zalihe se mjere po trošku nabave ili neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno od toga što je niže. Troškovi nabave se određuju primjenom metode prosječnog ponderiranog troška.

Neto ostvariva vrijednost je procijenjena prodajna cijena u redovnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove koji su neophodni da se obavi prodaja.

### **1.13. UMANJENJE VRIJEDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE**

Na kraju svakog izvještajnog razdoblja, Društvo provjerava knjigovodstvene vrijednosti svoje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje naznake o gubicima uslijed umanjenja vrijednosti. Ako takve naznake postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogli odrediti eventualni gubici nastali zbog umanjenja. Ako nadoknadivi iznos nekog sredstva nije moguće procijeniti, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada.

Nematerijalna imovina neodređenog vijeka upotrebe i ona koja još nije raspoloživa za upotrebu se podvrgava provjeri umanjenja vrijednosti najmanje jednom godišnje te svaki put kad postoji naznaka o mogućem umanjenju.

Nadoknadivi iznos je veći iznos uspoređujući fer vrijednost umanjenu za troškove prodaje i vrijednost imovine u upotrebi. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi svode se na sadašnju vrijednost primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za sredstvo za koje procjene budućih novčanih tijekova nisu bile usklađene.

Ako je nadoknadivi iznos nekog sredstva (ili jedinice koja stvara novac) procijenjen na iznos niži od knjigovodstvene vrijednosti, knjigovodstvena vrijednost toga sredstva (jedinice koja stvara novac) umanjuje se do nadoknadičnog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim kod sredstva iskazanog u revaloriziranom iznosu, u kom slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti proizašlo iz revalorizacije.

Kod kasnijeg poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstvena vrijednost sredstva (jedinice koja stvara novac) se povećava se do njegovog revidiranog procijenjenog nadoknadičnog iznosa na način da uvećana knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama po tom sredstvu (jedinici koja stvara novac) nisu bili priznati gubici od umanjenja. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se uračunava u dobit ili gubitak, osim kod sredstva iskazanog u revaloriziranom iznosu, kod kojeg se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije.

### **1.14. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI**

Novac i novčani ekvivalenti u izvještaju o finansijskom položaju obuhvaćaju novac u blagajni i depozite po viđenju i kratkoročna ulaganja s dospijećem od tri mjeseca ili manje i podložna su beznačajnom riziku promjena vrijednosti.

U svrhu izvještaja o novčanim tokovima, Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu i kratkoročne depozite kako je definirano u prethodnom stavu. Prekoračenja na bankovnim računima se ne uključuju kao sastavni dio gotovine i gotovinskih ekvivalenta.

### **1.15. REZERVIRANJA**

Rezerviranja se priznaju kad Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) koja je proizašla iz prošlih događaja, kad je vjerovatno da će Društvo namiriti tu obavezu i kad je iznos obaveze moguće pouzdano procijeniti. Iskazani iznos rezerviranja održava najbolju moguću procjenu naknade koju će biti potrebno isplatiti radi namire sadašnje obaveze na kraju izvještajnog perioda uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti povezane s obavezom. Ako se rezerviranje mjeri koristeći procjenu odliva novca potrebnog za namiru sadašnje obaveze, knjigovodstveni iznos obaveze je sadašnja vrijednost tih novčanih odliva (kad je učinak vremenske vrijednosti novca materijalno značajan).

## 2. PROMJENE U RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

Usvojene računovodstvene politike su u skladu s prošlogodišnjim osim ako drugačije nije navedeno i objavljeno.

### NOVI I PRERAĐENI STANDARDI I INTERPRETACIJE

Društvo je po prvi put primijenilo određene standarde i izmjene, koji su na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 01. januara 2015. godine. Društvo nije usvojilo ranije neki drugi standard, interpretaciju ili izmjenu koji je objavljen ali još uvijek nije na snazi.

Priroda i efekat ovih promjena je navedena u nastavku. Iako se ovi novi standardi prvi put primjenjuju u 2015. godini, nisu imali značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva. Priroda i utjecaj svakog novog standarda ili izmjene, ako postoji, je opisan u nastavku:

#### **IZMJENE MRS – a 19 PLANOVI DEFINIRANIH NAKNADA: DOPRINOSI POSLOPRIMCA**

Ovim izmjenama i dopunama razjašnjava se računovodstveno iskazivanje doprinosa koje u fond (plan) definiranih naknada uplaćuju posloprimci ili treći. Prema izmjenama i dopunama, trošak rada umanjuje se nakon uplata diskrecijskih doprinosa od posloprimaca ili trećih u fond. Kad su doprinosi posloprimaca ili trećih propisani službenim uslovima fonda, njihov način obračunavanja ovisi o tome jesu li doprinosi povezani s uslugom, tj. radom, odnosno:

- ako doprinosi nisu povezani s uslugom, tj. radom (odnosno potrebni su da bi se snizio manjak uslijed gubitaka po osnovi imovine fonda ili aktuarskih gubitaka), oni utječu na mjerjenje neto obaveze, odnosno imovine po osnovi definiranih naknada;
- ako su povezani s radom, umanjuju trošak rada, tj. usluge . Ako visina doprinosa ovisi o broju godina rada, subjekt je dužan trošak rada, tj. usluge umanjiti na način da mu pripše doprinose za razdoblje rada koristeći metodu pripisa propisanu u tački 70 MRS-a 19 (za bruto naknade). Ako visina doprinosa ne ovisi o broju godina rada, subjektu je dopušteno ili smanjiti trošak rada u razdoblju odrade, tj. pružanja usluge, ili trošak rada smanjiti pripisivanjem doprinosa razdobljima rada posloprimaca u skladu s tačkom MRS-a 19.

Izmjene i dopune primjenjuju se retroaktivno.

**Ovaj izmjeni nije relevantna za Društvo, jer nema planova definiranih naknada s doprinosima poslodavaca.**

#### **GODIŠNJA DORADA MSFI – JEGA IZ CIKLUSA 2010. – 2012 (NA SNAZI ZA OBRAČUNSKE GODINE KOJA ZAPOČINUJU NA DAN ILI NAKON 01. JULIA 2014. GODINE, OSIM KAKO JE NIŽE NAVEDENO)**

S iznimkom povezanom uz MSFI 2 – Plaćanja temeljena na dionicima koje se primjenjuje na transakcije plaćanja temeljena na dionicama s početkom primjene na ili poslije 01. jula 2014. godine, sva druga poboljšanja su na snazi za računovodstvene periode koji počinju na ili nakon 01. jula 2014. godine. Društvo je primijenilo ova poboljšanja po prvi put u ovim finansijskim izvještajima. Ona uključuju:

#### **MSFI 2 – PLAĆANJA TEMELJENA NA DIONICAMA – DEFINICIJA UVJETA ZA STJECANJE PRAVA**

Izmjene imaju za cilj razjasniti definiciju uvjeta za stjecanje prava i tržišnog uvjeta radi dosljedne klasifikacije uvjeta koji se primjenjuju na plaćanja temeljena na dionicama. Njima se dodaju i definicije „uvjeta uspješnosti“ i „uvjeta usluga“, koje su ranije bile obuhvaćene definicijom uvjeta za stjecanje prava. Preciznije,

- tržišni uvjet znači, prema izmjenama, da je riječ o uvjetu uspješnosti koji se odnosi na tržišnu cijenu ili vrijednost vlasničkih instrumenata izvještajnog ili nekog subjekta unutar iste grupe. Prema tržišnom uvjetu, druga strana dužna je odraditi određeno razdoblje.

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015. GODINE**

- Izmjenama je za uvjet uspješnosti utvrđeno da razdoblje za ostvarivanje uspješnosti ne smije biti dulje od razdoblja rada, tj. usluge i da se definira prema vlastitom poslovanju izvještajnog ili nekog drugog subjekta unutar iste grupe.

Izmjene i dopune primjenjuju se prospektivno, što znači da ih subjekti primjenjuju na plaćanja temeljena na dionicama s datumom dodjele na dan ili nakon 1. jula 2014. godine.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

**MSFI 3 – POSLOVNA SPAJANJA – OBRAČUNAVANJE NEPREDVIĐENE NAKNADE U POSLOVNOM SPAJANJU**

Izmjenama i dopunama pojašnjava se da se nepredviđena naknada treba mjeriti po fer vrijednosti na svaki izvještajni datum neovisno o tome potpada li u djelokrug MSFI- a 9 ili MRS- a 39 ili ne. Promjene fer vrijednosti, osim usklađenja u vezi s razdobljem mjerjenja kako su definirana u MSFI- ju 3, trebaju se iskazati u dobiti i gubitku. Izmjene i dopune MSFI- ja 3 primjenjuju se prospektivno, što znači da ih primjenjuju na poslovna spajanja s datumom preuzimanja na dan ili nakon 1. jula 2014. godine.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

**MSFI 8 – POSLOVNI SEGMENTI – OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O PROSUDBAMA U DONOŠENJU ODLUKE O TOME DA LI AKTIVNE DIJELOVE POSLOVANJA ISKAZATI ZBIRNO ILI NE**

Izmjenama i dopunama (i) subjektima se propisuje obaveza objavljivanja prosudbi kojima se rukovodstvo rukovodilo u primjeni kriterija objedinjavanja poslovnih segmenata, uključujući opis samih objedinjenih poslovnih segmenata te ocijenjene privredne pokazatelje da bi se utvrdilo imaju li aktivni dijelovi poslovanja slična ekomska obilježja i (ii) objašnjeno je da se prikaz odnosa ukupne imovine izvještajnih segmenata u odnosu na imovinu subjekta daje samo ako se analiza imovine po segmentima redovito daje na uvid glavnom donositelju poslovnih odluka.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

**MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA; MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA**

Izmjenama i dopunama MRS- a 16 i MRS- a 18 uklonjene su zamijećene nedosljednosti u obračunavanju akumulirane amortizacije kod revalorizacije neke stavke nekretnina, postrojenja i opreme ili nematerijalne imovine. Izmijenjenim standardima pojašnjeno je da se bruto knjigovodstvena vrijednost usklađuje dosljedno revalorizaciji knjigovodstvene vrijednosti imovine te da je akumulirana amortizacija razlika između bruto knjigovodstvenog iznosa i knjigovodstvenog iznosa uzimajući u obzir akumulirane gubitke od umanjenja.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

**MRS 24 – OBJAVLJIVANJE POVEZANIH STRANA**

Izmjenama i dopunama pojašnjeno je da je društvo za upravljanje koje pruža ključne usluge upravljanja izvještajnom subjektu ili matici izvještajnog subjekta povezana osoba izvještajnog subjekta. Prema tome, izvještajni subjekt treba iznose nastale za usluge plaćene ili platite društvu za upravljanje za pružanje usluga ključnih rukovoditelja iskazati kao transakcije s povezanim stranama. No, nije obavezno objavljivati elemente naknada ključnim rukovoditeljima koje društvo za upravljanje isplaćuje svojim zaposlenicima ili direktorima.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

Riječ je o izmjenama i dopunama nekoliko MSFI–jeva koje su kratko opisane u nastavku:

Ova poboljšanja su na snazi od 01. jula 2014. godine i Društvo je primijenilo ove izmjene za prvi put u ovim finansijskim izvještajima. Ona uključuju:

**MSFI 3 - POSLOVNE KOMBINACIJE – OPĆEG IZUZEĆA ZA ZAJEDNIČKE POTHVATE**

Izmjenama i dopunama obrazloženo je da se MSFI 3 ne primjenjuje na računovodstveno iskazivanje osnivanja zajedničkog posla u finansijskom izvještajima samoga zajedničkoga posla.

**MSFI 13 – MJERENJE FER VRIJEDNOSTI – PORTFELJNO IZUZUEĆE**

Izmjenama i dopunama pojašnjava se da u portfeljno izuzeće radi mjerjenja fer vrijednosti skupine finansijske imovine i finansijskih obaveza na neto osnovi ulaze svi ugovori iz djelokruga MRS- a 39 ili MSFI- ja 9, odnosno koji se obračunavaju sukladno navedenim standardima, čak i ako je riječ o ugovorima koji ne udovoljavaju definiciji finansijske imovine odnosno financijske obaveze iz MRS- a 32.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

**MRS 40 – INVESTICIJSKE NEKRETNINE**

Izmjene i dopune pojašnjavaju da se MRS 40 i MSFI 3 međusobno ne isključuju te da može postojati obaveza primjene oba standarda.

Prema tome, subjekt koji stiče ulaganja u nekretninu (tzv. investicijsku nekretninu) mora utvrditi udovoljava li:

- Nekretnina definiciji ulaganja u nekretnine iz MRS – a 40 te
- Predmetna transakcija definiciji poslovog spajanja iz MSFI – ja 3.

Subjekt bi izmjene i dopune trebao primijeniti prospektivno na sva ulaganja u nekretnine stečena od početka prvog razdoblja na koje ih je počeo primjenjivati. Prema tome, ulaganja u nekretnine stečena u prethodnim razdobljima ne prepravljaju se.

Međutim, subjekt može birati da li da izmjene i dopune primijeni na pojedinačna ulaganja u nekretnine stečena prije prvog godišnje razdoblja ili nakon datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu, tj. 1. jula 2014. godine onda, i samo onda ako raspolaze informacijama koje su potrebne da bi ih mogao primijeniti na ranije transakcije.

**Ova izmjena nema utjecaja na finansijski položaj ili računovodstvene politike Društva.**

### **3. KRITIČNE RAČUNOVODSTVENE PROSUDBE I KLJUČNI IZVORI NEIZVJESNOSTI PROCJENA**

Pri izradi finansijskih izvještaja Društva, Uprava je koristila određene procjene i pretpostavke koje utiču na objavljene prihode, rashode, imovinu i obaveze te objavljivanje potencijalnih obaveza tokom perioda izvještavanja i na datum izvještaja. Međutim, neizvjesnost vezana uz ove pretpostavke i procjene može rezultirati značajnim izmjenama knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u budućim periodima.

Druge objave u vezi s izloženošću rizicima i nesigurnostima uključuju:

- Upravljanje kapitalom
- Upravljanje rizikom
- Analiza osjetljivosti

#### **Prosudbe**

U procesu primjene računovodstvenih politika, Uprava je izvršila sljedeća prosuđivanja koja imaju najznačajniji utjecaj na iznose koji su priznati u finansijskim izvještajima:

#### **Obaveze po operativnom najmu – Društvo kao najmoprimec**

Društvo je zaključilo ugovore o najmu. Utemeljeno na procjeni uvjeta i odredaba iz ugovara, poput toga da najam ne pokriva veći dio ekonomskog vijeka sredstva i da sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja najma ne pokriva gotovo cijelokupnu vrijednost iznajmljenog sredstva.

#### **Procjene i pretpostavke**

Ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i drugi osnovni izvori neizvjesnosti procjena na kraju izvještajnog perioda, kod kojih postoji znatan rizik značajnih korekcija knjigovodstvenih iznosa imovine i obaveza u narednoj finansijskoj godini su opisane u nastavku:

#### **Korisni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme**

Društvo preispituje procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog izvještajnog perioda. Uprava je utvrdila da u tekućoj godini nije potrebno skratiti korisni vijek upotrebe dugotrajne materijalne imovine.

#### **Rezerviranja za sudske sporove**

Iznos priznat kao rezerviranje za sudske sporove je najbolja procjena odliva potrebnih da se izmiri sadašnja obaveza na datum izvještaja o finansijskom položaju, kada je odliv sredstava vjerojatan.

#### **Umanjenje vrijednosti potraživanja**

Uprava Društva primjenjuje računovodstvenu politiku rashodovanja potraživanja da ista rashoduje tek po stjecanju sigurnosti da ista ne mogu biti naplaćena. Pri vrednovanju adekvatnosti ispravke vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja, Uprava Društva svoju procjenu ne bazira na starosnoj strukturi potraživanja i otpisima iz prethodnih perioda.

## 4. PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

Slijedi analiza prihoda koje je Društvo ostvarilo u tekućoj godini iz aktivnih dijelova poslovanja:

**TABELA 6: VRSTE PRIHODA IZ OSNOVNE DJELATNOSTI**

POSLOVNI PRIHODI	2015	2014
Prihodi od prodaje učinaka	2.346.442	2.172.748
Ostali poslovni prihodi	59.336	54.337
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>2.405.778</b>	<b>2.227.085</b>

### 1.16. ANALIZA PRIHODA PO GLAVnim PROIZVODIMA I USLUGAMA

Slijedi analiza prihoda koje je Društvo ostvarilo u tekućoj godini po svojim glavnim proizvodima i uslugama iz aktivnih dijelova poslovanja:

**TABELA 7: ANALIZA PRIHODA PO GLAVnim PROIZVODIMA I USLUGAMA**

	2015	2014
Prihodi od prodaje vode	1.701.301	1.576.913
Prihodi od kanalizacije	105.805	101.242
Prihodi od prodaje mjernih mesta	336.738	330.851
Prihodi od pružanja usluga priključaka (vode)	112.995	96.368
Ostali poslovni prihodi	89.603	67.373
	<b>2.346.442</b>	<b>2.172.748</b>

Najveći dio prihoda od prodaje odnosi se na prihode od prodaje vode. Prihodi od prodaje vode i pružanja usluga priznaju se po isporuci i fakturiranju vode, odnosno izvršenju i fakturiranju usluga.

### 1.17. INFORMACIJE O TERITORIJALnim PODRUČJIMA

Društvo posluje u jednom glavnom području – u državi Bosni i Hercegovini (matičnoj državi, Bosni i Hercegovini).

Slijedi teritorijalna analiza prihoda koje je Društvo ostvarilo iz aktivnih dijelova poslovanja od kupaca.

**TABELA 8: INFORMACIJE O TERITORIJALnim PODRUČJIMA**

	2015	2014
Bosna i Hercegovina	2.336.177	2.164.531
Hrvatska	10.265	8.217
	<b>2.346.442</b>	<b>2.172.748</b>

### 1.18. INFORMACIJE O NAJVEĆIM KUPCIMA

U prihode od prodaje uključeni su prihodi od prodaje usluga fizičkim i pravnim licima. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje po osnovu pružanja usluga fizičkim licima na području Općine Velika Kladuša. Kada su u pitanju pravna lica, Društvo značajan promet ostvaruje sa JKP Vodovod d.o.o. Cazin, JKUP Komunalije d.o.o. Velika Kladuša, Telinea d.o.o. Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić, i drugi.

## 5. PRIHODI OD ULAGANJA

TABELA 9: PRIHODI OD ZAKUPA

	2015	2014
<b>Aktivni dijelovi poslovanja</b>		
Prihodi od zakupnina		
Prihodi od poslovнog najma	47.271	30.443
Od toga:		
Ostali prihodi od najma	47.271	30.443
	<b>47.271</b>	<b>30.443</b>

Prihodi od zakupa se najvećim dijelom sastoje od prihoda od izdavanja poslovnih prostora u zakup u iznosu od 34.366 KM. Društvo ima zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostora sa sljedećim kupcima: Telinea d.o.o., Hypo Alpe Adria bank d.d., Dasto Semtel d.o.o. i Vijeće mladih Općine Velika Kladuša. Prihodi od zakupa se također odnose na prihode od zakupa zemljišta u iznosu od 12.906 KM koje Društvo iznajmljuje JKUP Komunalije d.o.o. Velika Kladuša.

TABELA 10: KAMATNI PRIHODI

	2015	2014
Kamatni prihodi:		
Od toga:		
Zatezne kamate u zemlji	38.120	48.222
Ostalo	3	10
	<b>38.123</b>	<b>48.232</b>

U skladu sa MRS 18 – Prihodi, t. 35. b) subjekat je dužan da objavi iznos svake značajne kategorije prihoda priznatog tokom perioda. Po osnovu navedenog, Društvo je ostvarilo prihode od kamata u iznosu od 38.123 KM. Najvećim dijelom se ovi prihodi odnose na prihode po osnovu zateznih kamata iz dužničko-povjerilačkih odnosa.

## 6. OSTALI DOBICI I GUBICI

TABELA 11: OSTALI PRIHODI I DOBICI

OSTALI PRIHODI I DOBICI	2015	2014
Dobici od prodaje stalnih sredstava	433	0
Viškovi	34.618	0
<b>Ukupno ostali prihodi i dobici</b>	<b>35.051</b>	<b>0</b>

Ostale prihode u toku poslovne godine u najznačajnijem iznosu čine prihodi po osnovu viškova stalnih sredstava.

TABELA 12: OSTALI RASHODI I GUBICI

OSTALI RASHODI I GUBICI	2015	2014
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	1.296	0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	28.186	3.504
<b>Ukupno ostali rashodi i gubici</b>	<b>29.482</b>	<b>3.504</b>

Ostale rashode u toku poslovne godine u najznačajnijem iznosu čine rashodi koji se odnose na rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja.

## 7. FINANSIJSKI TROŠKOVI

TABELA 13: FINANSIJSKI TROŠKOVI

Aktivni dijelovi poslovanja	2015	2014
Kamate po dopuštenim prekoračenjima na računima u bankama i bankovnim kreditima (osim onih iz odnosa s povezanim stranama)	49.121	60.059
Ostali finansijski rashodi	3.448	3.378
Ukupni kamatni rashodi po finansijskim obavezama	<b>52.569</b>	<b>63.437</b>
Manje: iznosi uključeni u nabavnu vrijednost kvalificirane imovine	<b>52.569</b>	<b>63.437</b>

Priznati rashodi po kamatama odnose se na kamate po osnovu kredita i na kamate iz dužničko - povjerilačkih odnosa.

## 8. OSTALI TROŠKOVI

### 1.19. Troškovi proizvodnih usluga

TABELA 14: TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	2015	2014
Troškovi proizvodnih usluga	<b>87.481</b>	<b>96.165</b>
<b>Ukupno troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>87.481</b>	<b>96.165</b>

Proizvodne troškove čine kako slijedi:

TABELA 15: STRUKTURA TROŠKOVA PROIZVODNIH USLUGA

		2015	2014	Iznos promjene	% promjene
<b>53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>		<b>87.481</b>	<b>96.165</b>	<b>-8.684</b>	<b>-9,03%</b>
530 Troškovi usluga izrade i dorade učinaka		2.669	4.036	-1.367	-33,87%
531 Troškovi transportnih usluga		733	870	-137	-15,75%
532 Troškovi usluga održavanja		78.793	68.393	10.400	15,21%
533 Troškovi zakupa		96	0	96	-
535 Troškovi reklame i sponzorstva		3.823	3.794	29	0,76%
539 Troškovi ostalih usluga		1.367	19.072	-17.705	-92,83%

## 1.20. Nematerijalni troškovi

**TABELA 16: NEMATERIJALNI TROŠKOVI**

NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2015	2014
Nematerijalni troškovi	176.355	177.349
<b>Ukupno nematerijalni troškovi</b>	<b>176.355</b>	<b>177.349</b>

Nematerijalne troškove čine kako slijedi:

**TABELA 17: STRUKTURA NEMATERIJALNIH TROŠKOVA**

55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2015	2014	Iznos promjene	% promjene
550	Troškovi neproizvodnih usluga	44.648	38.518	6.130	15,91%
551	Troškovi reprezentacije	6.672	8.603	-1.931	-22,45%
552	Troškovi premija osiguranja	12.398	14.032	-1.634	-11,64%
553	Troškovi platnog prometa	6.376	5.294	1.082	20,44%
554	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	27.610	29.632	-2.022	-6,82%
555	Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dadžbina na teret pravnog lica	69.625	71.399	-1.774	-2,48%
556	Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	1.661	3.759	-2.098	-55,81%
559	Ostali nematerijalni troškovi	7.365	6.112	1.253	20,50%

## 9. REZULTAT TEKUĆE GODINE IZ AKTIVNIH DIJELOVA POSLOVANJA

Gubitak tekuće godine iz aktivnih dijelova poslovanja utvrđene nakon usklađenja za stavke koje uvećavaju ili umanjuju dobit:

## 1.21. Gubici zbog umanjenja vrijednosti finansijske imovine

**TABELA 18: GUBICI ZBOG UMANJENJA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE**

	2015	2014
Gubici zbog umanjenja potraživanja od kupaca	29.620	3.504
	29.620	3.504

## 1.22. Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine

**TABELA 19: AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE**

	2015	2014
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	187.930	194.641
Amortizacija nematerijalne imovine	3.677	9.661
<b>Ukupna amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine</b>	<b>191.607</b>	<b>204.302</b>

**1.23. Ukupni troškovi materijalnih prava (primanja) zaposlenih****TABELA 20: UKUPNI TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA (PRIMANJA) ZAPOSLENIH**

	2015	2014
Ostala materijalna prava zaposlenih	1.257.491	1.170.962
Ukupno troškovi materijalnih prava (primanja) zaposlenih	1.257.491	1.170.962

**TABELA 21: TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA**

TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	2015	2014
Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.013.422	992.541
Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	224.899	169.098
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	19.170	9.323
<b>Ukupno troškovi plaća i ostalih ličnih primanja</b>	<b>1.257.491</b>	1.170.962

**TABELA 22: STRUKTURA TROŠKOVA PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA**

	2015	2014	Iznos promjene	% promjene
<b>52 TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA</b>	<b>1.257.491</b>	<b>1.170.962</b>	<b>86.529</b>	<b>7,39%</b>
520 Troškovi plaća	875.308	854.532	20.776	2,43%
521 Troškovi naknada plaća	138.114	138.009	105	0,08%
523 Troškovi službenih putovanja zaposlenih	12.605	9.314	3.291	35,33%
524 Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenika	212.294	159.784	52.510	32,86%
527 Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	18.244	7.199	11.045	153,42%
529 Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	926	2.124	-1.198	-56,40%

Po osnovi primanja koja zaposlenici akumuliraju po osnovi plaća i dnevница, godišnjih odmora i bolovanja priznaje se obaveza u razdoblju pružanja predmetne usluge u nediskontiranom iznosu primanja za koja se očekuje da će biti isplaćena u zamjenu za navedenu uslugu.

Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih bilježe značajno povećanje u tekućoj poslovnoj godini. Najveće povećanje je iskazano na poziciji troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenika, iz razloga što je zaposlenicima isplaćen regres za godišnji odmor u iznosu od 54.000 KM.

**10. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA****TABELA 23: NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U UPOTREBI**

	2015	2014
<b>Knjigovodstvena vrijednost</b>		
Zemljište u vlasništvu	370.129	370.129
Zgrade	19.483.626	19.573.660
Postrojenja i oprema	651.072	737.991
	<b>20.504.827</b>	<b>20.681.780</b>

TABELA 24: POVEZIVANJE KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA POČETKU I NA KRAJU PERIODA

Zemljiste	Gradevinski objekti po nabavnoj vrijednosti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski i kancelarijski namještaj	Transportna sredstva	Stambene zgrade i stanovi	Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	
<b>Nabavna ili procijenjena vrijednost</b>							
Stanje na 01.01.2014.	370.129	24.682.450	1.341.744	250.800	534.891	19.047	1.111.905
Povećanja	0	493.814	116.362	6.482	0		29.728
Otuđenja/ prijenos u upotrebu	0	0	0	0	0		-616.658
Stanje na dan 31.12.2014.godine	370.129	25.176.264	1.458.106	257.282	534.891	19.047	524.975
Stanje na dan 01.01.2015.godine	370.129	25.176.264	1.458.106	257.282	534.891	19.047	524.975
Povećanja	0	0	45.575	884	0		1.290.443
Otuđenja/ prijenos u upotrebu	0	0	-39.529	-142	0		-46.459
Stanje na dan 31.12.2015. godine	370.129	25.176.264	1.464.152	258.024	534.891	19.047	1.768.959
<b>Akumulirani ispravak vrijednost zbog amortizacije i umanjenja vrijednosti</b>							
Stanje na dan 01.01.2014. godine	0	5.513.541	1.042.878	95.486	268.346	0	0
Amortizacija za tekući period	0	89.063	43.716	17.520	44.342	0	0
Stanje na dan 31.12.2014. godine	0	5.602.604	1.086.594	113.006	312.688	0	0
Stanje na dan 01.01.2015. godine	0	5.602.604	1.086.594	113.006	312.688	0	0
Amortizacija za tekući period	0	90.034	44.621	16.017	37.259	0	0
Isknjiženo otuđenjem	0	0	-4.048	-142	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2015. godine	0	5.692.638	1.127.167	128.881	349.946	0	0
<b>Knjigovodstvene vrijednosti</b>							
Stanje na 01.01.2014. godine	370.129	19.168.909	298.866	155.314	266.545	19.047	1.111.905
Stanje na dan 31.12.2014. godine	370.129	19.573.660	371.512	144.275	222.204	19.047	524.975
Stanje na dan 31.12.2015. godine	370.129	19.483.626	336.985	129.143	184.945	19.047	1.768.959

**Zemljišta**

Zemljište sa knjigovodstvenom vrijednošću od 370.129 KM (2014: 370.129 KM) nije založeno kao instrument osiguranja za kredite.

**Gradevinski objekti**

Gradevinski objekti koji se koriste u proizvodnji ili isporuci robe ili usluga, ili u administrativne svrhe su u izještaju o finansijskom položaju iskazani u revaloriziranim iznosima, koji predstavljaju njihovu fer vrijednost na datum revalorizacije umanjenu za ispravak vrijednosti (akumuliranu amortizaciju). Na datum izještavanja neto knjigovodstveni iznos gradevinskih objekata je iznosio 19.483.626 KM.

**Investicije u toku**

Dugotrajna materijalna imovina u izgradnji namijenjena proizvodnji, isporuci ili za administrativne ili još neutvrđene svrhe se iskazuje po trošku nabave umanjenom za priznate gubitke od umanjenja vrijednosti. Dugotrajna materijalna imovina u izgradnji se nakon dovršetka i kad je spremna za upotrebu prenosi na nekretnine, postrojenja ili opremu. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine u pripremi, koja se obračunava na istoj osnovi kao i za ostale nekretnine, započinje kad je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.

U tekućem periodu Društvo je evidentiralo povećanja investicija u toku u iznosu od 1.290.443 KM. Od toga se iznos od 46.459 KM odnosi na investicije u postrojenja i opremu, te u alate i namještaj, koji su stavljeni u upotrebu u 2015. godini. Iznos od 1.243.483,85 KM se odnosi na kupovinu poslovnog objekta od dioničkog društva Agrokomer. Prema procjeni Društva, navedeni objekt nije bio spreman za upotrebu za period izještavanja.

## 11. OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

**TABELA 25: POVEZIVANJE KNJIGOVODSTVENE VRJEDNOSTI DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE IMOVINE NA POČETKU I NA KRAJU PERIODA**

OPIS	Kapitalizirana ulaganja u razvoj	Koncesije, patenti i licence	Ulaganja u tuđu materijalnu imovinu	Računarski programi/software	Nematerijalna imovina u pripremi	Avansi	Ukupno
<b>Trošak</b>							
Stanje na dan 01.01.2014. godine	0	0	0	76.736	0	0	76.736
Nove nabavke	0	0	0	5.600	0	0	5.600
Stanje na dan 31.12.2014. godine	0	0	0	82.336	0	0	82.336
Stanje na dan 01.01.2015. godine	0	0	0	82.336	0	0	82.336
Stanje na dan 31.12.2015. godine	0	0	0	82.336	0	0	82.336
Akumulirani ispravak vrijednosti zbog amortizacije i umanjenja vrijednosti							
Stanje na dan 01.01.2014. godine	0	0	0	61.645	0	0	61.645
Trošak amortizacije	0	0	0	9.661	0	0	9.661
Stanje na dan 31.12.2014. godine	0	0	0	71.306	0	0	71.306
Stanje na dan 01.01.2015. godine	0	0	0	71.306	0	0	71.306
Trošak amortizacije	0	0	0	3.676	0	0	3.676
Stanje na dan 31.12.2015. godine	0	0	0	74.982	0	0	74.982
Knjigovodstvene vrijednosti							
Stanje na dan 01.01.2015. godine	0	0	0	15.091	0	0	15.091
Stanje na dan 31.12.2014. godine	0	0	0	11.030	0	0	11.030
Stanje na dan 31.12.2015. godine	0	0	0	7.354	0	0	7.354

**12. ZALIHE****TABELA 26: ZALIHE**

ZALIHE	2015	2014
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	184.400	181.014
<b>Ukupno zalihe</b>	<b>184.400</b>	<b>181.014</b>

**TABELA 27: MATERIJALNI TROŠKOVI**

MATERIJALNI TROŠKOVI	2015	2014
Materijalni troškovi	138.323	145.949
<b>Ukupno materijalni troškovi</b>	<b>138.323</b>	<b>145.949</b>

Materijalne troškove čine kako slijedi (bez troškova energije i goriva):

**TABELA 28: NEMATERIJALNI TROŠKOVI**

51	MATERIJALNI TROŠKOVI	2015	2014	Iznos promjene	% promjene
511	Utrošene sirovine i materijal	118.866	123.663	-4.797	-3,88%
512	Utrošena energija i gorivo	451.224	424.446	26.778	6,31%
513	Utrošeni rezervni dijelovi	16.760	17.288	-528	-3,05%
514	Otpis inventara, ambalaže i autoguma	2.697	4.998	-2.301	-46,04%

## 13. POTRAŽIVANJA OD KUPACA I DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

**TABELA 29: POTRAŽIVANJA OD KUPACA I DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

	2015	2014
Potraživanja od kupaca	1.301.203	2.472.428
Ostala potraživanja	6.322	5.529
	<b>1.301.203</b>	<b>2.472.428</b>
	<b>6.322</b>	<b>5.529</b>

Potraživanja od kupaca na datum izvještavanja su iznosila 1.301.203 KM. Od toga se iznos od 614.082 KM odnosi na redovna potraživanja od kupaca za pružene usluge, dok se iznos od 687.121 KM odnosi na sumnjičiva i sporna potraživanja od kupaca.

U odnosu na prethodnu poslovnu godinu, sumnjičiva i sporna potraživanja bilježe znatno smanjenje u iznosu od 964.058 KM. Razlog ovog smanjenja je namirenje sumnjičivih i spornih potraživanja od dioničkog društva Agrokomerc d.d., na osnovu kupoprodajnog ugovora potpisanih 19. septembra 2014. godine. Ugovor je realiziran u 2015. godini. Na osnovu navedenog ugovora, Društvo je kupilo sljedeće nekretnine:

- Po novom katastarskom operatu nekretnine u k.o. Trnovi u PI-1329 i to cijele parcele:
- Kč.br.1106/1 pravonica rublja – pijaca ukupne površine 14.427 m<sup>2</sup>, i
- Kč.br.1106/3 pravonica rublja – oranica/ njiva ukupne površine 377 m<sup>2</sup>.

Na osnovu ove kupovine, Društvo je kompenziralo iznose potraživanja i obaveza sa Agrokomerc d.d. u iznosu od 1.166.310 KM, te je na datum izvještavanja ostatak obaveza prema Agrokomerc d.d. iznosio 24.627 KM.

Sumnjičiva i sporna potraživanja iskazana na kontu 211-9 su stara u prosjeku od jedne do 10 godina, međutim na datum izvještavanja nismo procijenili tačne iznose starosti po godinama.

U iskazana potraživanja su uključena potraživanja koja su dospjela na izvještajni datum, za koje Društvo nije evidentiralo ispravak vrijednosti jer Uprava smatra da nije bilo značajne promjene kreditne sposobnosti kupca. Potraživanja se još uvijek smatraju nadoknadivima.

### Analiza dospjelih potraživanja kod kojih nije utvrđena smanjena vrijednost

**TABELA 30: ANALIZA DOSPJELIH POTRAŽIVANJA KOD KOJIH NIJE UTVRĐENA SMANJENA VRJEDNOST**

	2015
< 30 dana	64.324
31 - 60 dana	46.584
61 - 90 dana	26.820
91 - 180 dana	41.486
181 - 360 dana	4.856
Više od 360 dana	239.186
<b>Ukupno</b>	<b>423.256</b>
Prosječan broj dana naplate	197

## NAPOMENA

*Pravilnikom o računovodstvenim politikama, kao ni dodatnim procedurama nije definiran detaljan otpis potraživanja, niti rokovi u skladu s kojima se vrši prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna; umanjenje vrijednosti potraživanja, te konačan otpis. Mišljenja smo da se zbog načela opreznosti umanjenje vrijednosti potraživanja treba knjižiti u trenutku utuženja potraživanja; poštivajući pritom rokove za utuženje i vođenjem detaljne analize potraživanja. Posebno skrećemo pažnju na detaljnu analizu potraživanja od pravnih lica u smislu da li je nad istim pokrenut stečajni postupak, da li je Društvo brisano i slično.*

*U tekućem periodu vršen je direktni otpis potraživanja u iznosu od 28.186 KM na teret rashoda poslovanja. U prethodnim poslovnim periodima nije vršena ispravka vrijednosti potraživanja u trenutku utuženja na teret rashoda; što po našem mišljenju nije u skladu s zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja. Mišljenja smo da postoje objektivni dokazi o tome da potraživanja od fizičkih lica trebaju biti umanjena na datum sastavljanja finansijskih izvještaja. MRS 39.59 navodi da se vrijednost finansijske imovine ili grupe finansijske imovine umanjuje i da gubici od umanjenja vrijednosti nastaju samo i isključivo ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti proizašle iz jednog ili više događaja nastalih nakon početnog priznavanja („događaj povezan s gubitkom“) kada taj događaj (ili događaji) utječe na procijenjene buduće novčane tokove od finansijske imovine ili grupe finansijske imovine mogu biti pouzdano utvrđeni.*

*MRS 39.59 kao objektivan dokaz da je vrijednost finansijske imovine ili grupe finansijske imovine umanjenja uključujući vidljive informacije koje imatelj imovine primjećuje vezano je za sljedeće događaje povezane s gubitkom:*

- *Značajne teškoće izdavatelja ili dužnika,*
- *Nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obaveza ili zakašnjenja plaćanja kamata ili kapitala,*
- *Odobrenje koncesije primatelju od strane davatelja zbog ekonomskih i poslovnih razloga koji se odnose na finansijske teškoće primatelja, koje davatelj inače ne bi razmatrao,*
- *Zbog nastanka mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge finansijske reorganizacije,*
- *Nestanak aktivnog tržišta za tu finansijsku imovinu zbog finansijskih teškoća, ili*
- *Vidljivih podataka koji ukazuju na postojanje smanjenja procijenjenih budućih novčanih tokova od grupe finansijske imovine od njezinog početnog priznavanja, koji se mogu izmjeriti (naprimjer povećanje stope nezaposlenosti, smanjenje cijene nekretnina i slično).*

*U slučaju Društva, umanjenje vrijednosti se može procijeniti i na osnovu zajedničkog učinka više događaja (nepoštivanje uslova iz ugovora, odnosno fakture vezano za rok plaćanja, značajna kašnjenja u plaćanjima, povećan broj zakašnjelih plaćanja, povećanje stope nezaposlenosti u okolini u kojoj Društvo posluje, stopa smrtnosti, i slično).*

*S obzirom da se iznos sumnjivih i spornih potraživanja odnosi najvećim dijelom na potraživanja od fizičkih lica za pružene usluge, MRS 39 UP87 predviđa da se finansijska imovina može grupirati na temelju sličnih obilježja kreditnog rizika, u svrhu zajedničke procjene, koje dokazuju dužnikovu mogućnost da plati sve nepodmirene iznose u skladu sa ugovornim uslovima, npr. na osnovu zemljopisne lokacije, status dospijeća i slično. MRS 39 UP89 dalje navodi da subjekti koji nemaju zasebno vlastito iskustvo o gubitku ili imaju nedovoljno iskustva, upotrebljavaju iskustvo drugih sličnih subjekata unutar grupe za usporedive grupe finansijske imovine.*

## FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015. GODINE

*Mišljenja smo da subjekat treba da u svojim računovodstvenim politikama detaljno definira uslove otpisa potraživanja u skladu sa relevantnim standardima (MRS 39), kako to i nalaže Zakon o računovodstvo i reviziji. Također skrećemo pažnju da se odredbe navedenog standarda primjenjuju do 01. januara 2018. godine, kada će svi subjekti biti dužni da umanjenje vrijednosti finansijske imovine priznaju u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje, odnosno gubici će se morati priznati za sve očekivane gubitke za cijeli vijek trajanja finansijskog instrumenta (odnosno, potraživanja u ovom slučaju). Priznavanje tih gubitaka bi imalo direktni uticaj na povećanje akumuliranog gubitka u značajnom iznosu.*

*Također skrećemo pažnju da Društvo na kontima 211-2 i 211-8 iskazuje potraživanja starija između godine dana do tri (ili više) godine. Potrebno je uraditi detaljnu analizu potraživanja za svaki konto.*

*Ako ne procjenjujemo naplativost potraživanja ne postupamo u skladu s MSFI, te tako dovodimo u pitanje realnost i objektivnost finansijskih izvještaja. Za potraživanja za koja je nastupila zastara ili za koja je utvrđeno da sigurno neće biti naplaćena jer je kupac likvidiran, znači da finansijski izvještaji ne iskazuju realne i objektivne informacije. Da bi ispravka vrijednosti potraživanja bila i porezno priznati rashod potrebno je poštivati odrede propisane Zakonom i porezu na dobit i Pravilnikom o primjeni zakona po porezu na dobit. Da sumiramo, znači kada još uvijek postoji vjerovatnost naplate potraživanja na osnovu utuženja, prijave u stečajnu masu i slično knjižimo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca.*

*Kada ne postoji nikakva vjerovatnost naplate, odnosno kada smo sigurni da više ne možemo naplatiti potraživanja (ako je potraživanje zastarjelo (pritom paziti na IOS-e ili utuživanje kojim prestaje zastara), knjiži se direktni otpis potraživanja od kupaca. Na svaki datum sastavljanja finansijskih izvještaja izvršiti procjenu naplativosti potraživanja (koja se bazira na realnim pokazateljima), te u skladu istom (te načelom opreznosti iz Okvira MSFI- ija; definicijom sredstva; MRS –om 39 i ostalim relevantnim odredbama) knjižiti umanjenje vrijednosti potraživanja! Uskladiti računovodstvene politike.*

## 14. OSTALA IMOVINA

TABELA 31: AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2015	2014
Aktivna vremenska razgraničenja (i)	39.043	53.965
Ukupno aktivna vremenska razgraničenja	39.043	53.965

- (i) Aktivna vremenska razgraničenja odnose se najvećim dijelom na razgraničene troškove po osnovu investicionog održavanja dugotrajne imovine, te manjim dijelom na unaprijed plaćene troškove premija osiguranja, prijevoza i slično.

## 15. VLASNIČKI KAPITAL

Upisani kapital iskazan na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od 20.632.290 KM (31. decembra 2014. godine u istom iznosu) obuhvata osnovni kapital registriran u sudu.

TABELA 32: KAPITAL

KAPITAL	2015	2014
Osnovni kapital	20.632.290	20.632.290
Revalorizacione rezerve	272.205	275.149
Neraspoređena dobit	61.923	54.683
Gubitak do visine kapitala	584.248	584.248
<b>Ukupno kapital</b>	<b>20.382.170</b>	<b>20.377.874</b>

## 16. ZADRŽANA DOBIT

TABELA 33: ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK

Zadržana dobit (gubitak)	2015	2014
Stanje na početku godine	61.923	54.683
Dobit (gubitak) dodijeljen vlasnicima	61.923	54.683
Stanje na kraju godine	54.683	54.683
	7.240	0
	61.923	54.683

## 17. REZERVE IZ REVALORIZACIJE NEKRETNINA

TABELA 34: REVALORIZACIONE REZERVE

	2015	2014
Stanje na početku godine	275.149	278.093
Ostalo	-2.944	-2.944
Stanje na kraju godine	272.205	275.149

Rezerva iz revalorizacije nekretnina formirana je iz revalorizacije građevinskih objekata.

## 18. DUGOROČNA REZERVISANJA

TABELA 35: DUGOROČNA REZERVISANJA

DUGOROČNA REZERVISANJA	2015	2014
Dugoročna razgraničenja	2.086.826	2.094.792
<b>Ukupno dugoročna rezervisanja</b>	<b>2.086.826</b>	<b>2.094.792</b>

Dugoročna razgraničenja su vezana za primjenu MRS- a 18 – Prihodi. Društvo priznaje dugoročna razgraničenja u izvještaju u finansijskom položaju kao prihode budućih razdoblja, koje prenosi u dobit i gubitak sistemski i racionalno tijekom korisnog vijeka predmetne imovine.

## 19. OBAVEZE PO ZAJMOVIMA I KREDITIMA

TABELA 36: FINANSIJSKE OBAVEZE

	2015	2014
<b>S instrumentima osiguranja plaćanja - po amortiziranom trošku</b>		
Dopuštena prekoračenja po računima u bankama (i)	50.289	53.186
Bankovni krediti (ii)	875.253	1.007.643
	<b>925.542</b>	<b>1.060.829</b>
Tekuće dospijeće	182.909	205.829
Dugoročni dio	692.344	801.814
	<b>875.253</b>	<b>1.007.643</b>

- (i) Društvo je 22. juna 2015. godini sklopljilo Ugovor o revolving kreditu u konvertibilnim markama (KM), broj ugovora 5042000192, sa Komercijalno-investicionom bankom d.d. Velika Kladuša u iznosu od 50.000 KM. Prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa je 9,10% na dan sklapanja Ugovora. Cijeli iznos kredita dospijeva jednokratno na naplatu na kraju jednogodišnjeg razdoblja.
- (ii) Bankovni krediti se odnose na kredit od Hypo Alpe Adria bank d.d., KIB d.d. i Razvojne banke FBiH. Najveći dio obaveza se odnosi na obaveze za kredit kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Bankovni kredit kod ove banke je osiguran sa 8 mjenica u vlasništvu Društva i sa 8 mjenica u vlasništvu Općine Velika Kladuša – Općinsko vijeće. Mjenice su izdane 2008. godine. Na kredit u iznosu od 800.000 CFF obračunava se redovna kamata u cijeni šestomjesečnog LIBOR za CHF zaokružen na veću četvrtinu + 4,25% p.p. godišnje, uz mjesечni obračun i plaćanje kamate, usklajivanje kamatne stope sa LIBOROM-om svakog 30.06. i 31.12., kamata u roku korištenja redovne. Usljed promjene vrijednosti CHF u odnosu na KM, Društvo je izloženo tečajnim razlikama, po osnovu kojih evidentira pozitivne/negativne tečajne razlike kroz dobit ili gubitak, koje se akumuliraju u glavnici.

## 20. OSTALE OBAVEZE

TABELA 37: OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA

OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA	2015	2014
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća (i)	90.440	85.750
Obaveze za ostala primanja zaposlenih (ii)	26.500	0
<b>Ukupno obaveze po osnovu plaća</b>	<b>116.940</b>	<b>85.750</b>

- (i) Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća odnose se na neisplaćene plaće, poreze i doprinose u 2015. godini.
- (ii) Obaveze za ostala primanja zaposlenih odnose se na obaveze za neisplaćeni regres za godišnji odmor.

TABELA 38: OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	2015	2014
Druge obaveze	2.665	2.497
Obaveze za porez na dodanu vrijednost	22.794	21.135
Obaveze za ostale poreze i druge dadžbine	37.517	13.917
<b>Ukupno ostale kratkoročne obaveze</b>	<b>62.976</b>	<b>37.549</b>

## 21. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

TABELA 39: OBAVEZE IZ POSLOVANJA

OBAVEZE IZ POSLOVANJA	2015	2014
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	34.188	34.188
Dobavljači u zemlji	267.169	284.297
Dobavljači u inostranstvu	2.655	7.413
<b>Ukupno obaveze iz poslovanja</b>	<b>304.012</b>	<b>325.898</b>

Prosječni period kreditiranja nabave određene robe ili usluga je 1 mjesec. Za prvih 30 dana od datuma fakture se ne obračunavaju zatezne kamate, a nakon isteka tog perioda se na zaostali iznos zaračunava zatezna kamata u visini 12 % godišnje. Društvo ima politike za upravljanje finansijskim rizikom, međutim uslijed neredovne naplate potraživanja od kupaca Društvo koji rezultira manjkom likvidnih sredstava Društvo ne uspijeva platiti sve obaveze na vrijeme. Zatezne kamate iz dužničko - povjerilačkih odnosa u tekućem periodu su iznosile 3.448 KM.

## 22. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

### 1.24. Upravljanje kapitalom

Za svrhu upravljanja kapitalom Društva, kapital uključuje sav kapital i sve pričuve kojima Društvo upravlja kao kapitalom. Primarni cilj upravljanja kapitalom je povećati vrijednost za vlasnike. Društvo upravlja strukturom kapitala i vrši prilagodbe u skladu s promjenama ekonomskih uvjeta i zahtjevima finansijskih ugovora. Da bi se održala ili prilagodila struktura kapitala, Društvo može prilagoditi isplatu dobiti udjeličarima ili izvršiti povrat kapitala udjeličarima. Društvo nadzire kapital koristeći koeficijent finansiranja, koji se definira kao neto zaduženje kroz ukupni kapital plus neto zaduženje. Politika Društva je da zadrži koeficijent finansiranja između **4 i 6%**. U neto zaduženje Društvo uključuje, kamatonosne zajmove i posuđivanja, obaveze prema dobavljačima, umanjeno za gotovinu i gotovinske ekvivalente, isključujući prekinuto poslovanje. Kapital, tj. vlasnička glavnica uključuje sav kapital i pričuve kojima Društvo upravlja kao kapitalom.

TABELA 40: KOEFICIJENT FINANSIRANJA

	2015	2014
Kamatonosni krediti i zaduženja	925.542	1.060.829
Obaveze prema dobavljačima	304.012	325.898
Minus novac i novčani ekvivalenti	44.409	32.779
<b>Prilagođeno neto zaduženje</b>	<b>1.185.145</b>	<b>1.353.948</b>
Kapital	20.382.170	20.377.874
<b>Kapital i neto dug</b>	<b>21.567.315</b>	<b>21.731.822</b>
<b>Omjer neto duga i glavnice</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,86%</b>

Da bi se postigao sveukupni cilj upravljanja kapitalom Društvo, između ostalog, ima cilj da osigura pravovremeno izmirenje svojih finansijskih obaveza. Nije bilo izmjena u sveukupnom cilju, politikama i upravljanju kapitalom za godinu koja je završena 31. decembra 2015. godine, niti za godinu koja je završena 31. decembra 2014. godine.

## 1.25. KATEGORIJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

**TABELA 41: KATEGORIJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA**

	2015	2014
<b>Finansijska imovina</b>		
Novac i novčani ekvivalenti	44.409	32.779
Zajmovi i potraživanja	1.307.525	2.477.957
	<b>1.351.934</b>	<b>2.510.736</b>
<b>Finansijske obaveze</b>		
Po amortiziranom trošku	1.409.470	1.510.026

## 1.42 CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZICIMA

Osnovne finansijske obaveze Društva uključuju zajmove i kredite i obaveze prema dobavljačima. Glavna svrha ovih finansijskih obaveza je da se finansira poslovanje Društva. Osnovna finansijska imovina Društva uključuje potraživanja od kupaca i druga potraživanja, te gotovinu i gotovinske ekvivalente.

Društvo je izloženo tržišnom riziku, kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Uprava Društva nadzire upravljanje ovih rizicima.

### Upravljanje tržišnim rizikom

Tržišni rizik je rizik da će vrijednost budućih novčanih tijekova finansijskog instrumenta fluktuirati zbog promjena u tržišnim uslovima. Tržišni rizik obuhvata tri rizika: valutni rizik, rizik kamatne stope i druge cjenovne rizike. Finansijski instrumenti koji su pod utjecajem tržišnog rizika obuhvaćaju zajmove i kredite.

#### i. Valutni rizik

Valutni rizik je rizik fluktuacije ili budućih novčanih tijekova po finansijskim instrumentima zbog promjene tržišnih kamatnih stopa. Društvo određene transakcije zaključuje u stranoj valuti, te je po tom pitanju izloženo rizicima promjene valutnih tečajeva.

U idućoj tabeli su prikazani knjigovodstveni iznos monetarne imovine i monetarnih obaveza Društva u stranoj valuti na kraju izvještajnog perioda.

**TABELA 42: VALUTNI RIZIK**

	OBAVEZE		IMOVINA	
	2015	2014	2015	2014
USD				
CHF	733.619		752.089	
EUR				
GPB				

## ii. Analiza osjetljivosti na valutni rizik

Društvo je prvenstveno izloženo riziku po valuti zemlje Švicarska (CHF).

U idućoj tablici je analizirana osjetljivost Društva na desetpostotno (10%) povećanje i smanjenje tečaja BAM u odnosu na relevantnu stranu valutu. Analiza uključuje samo otvorene stavke u stranoj valuti i njome su preračunate stavke usklađene za desetpostotnu promjenu valutnih tečajeva. Pozitivan broj pokazuje povećanje dobiti ili kapitala kod porasta vrijednosti BAM za 10% u odnosu na predmetnu valutu. U slučaju pada vrijednosti BAM za 10% u odnosu na predmetnu valutu, utjecaj na dobit ili glavnici bio bi jednak ali suprotan, odnosno iznosi u tabeli bi bili negativni.

**TABELA 43: ANALIZA OSJETLJIVOSTI NA VALUTNI RIZIK**

		UTJECAJ VALUTE CHF
		2015
	Dobit i gubitak	69.334
	Vlastiti kapital	62.094

## Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik odnosi se na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze, što bi rezultiralo finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojio politiku poslovanja isključivo s kreditno sposobnim stranama. Društvo posluje samo sa subjektima čiji je rejting ekvivalentan investicijskom stepenu ili viši. Informacije o kreditnoj sposobnosti se dobivaju od neovisnih rejtinških agencija, ili ako informacije rejtinških agencija nisu dostupne, iz drugih javnih izvora finansijskih informacija, te vlastitih evidencija za ocjenjivanje značajnih kupaca. Društvo kontinuirano prati svoju izloženost prema stranama s kojima posluje, kao i njihovu kreditnu sposobnost, a ukupnu vrijednost zaključenih transakcija raspoređuje na prihvaćene klijente. Kreditnom izloženošću se upravlja postavljanjem limita za klijente.

Potraživanja od kupaca se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji. Kreditna analiza se provodi na temelju finansijskog stanja dužnika. Od ukupnog stanja redovnih potraživanja od kupaca na kraju godine na kontu 211-2, iznos od 369.003,78 KM se odnosi na potraživanja od fizičkih lica.

Kreditni rizik po likvidnim sredstvima je ograničen, budući da je riječ o bankama kojima su međunarodne rejtinške agencije dodijelile visoki kreditni rejting.

## Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje kreditnim rizikom snosi uprava, koja je postavila kvalitetan okvir za upravljanje rizikom likvidnosti po kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za likvidnim sredstvima i definirala zahtjeve koji se odnose na upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja svojom likvidnošću održavanjem adekvatnih rezervi, korištenjem odgovarajućih bankovnih proizvoda, stalnim praćenjem prognoziranih i ostvarenih novčanih priliva i odliva, te usklađivanjem dospijeća finansijske imovine i finansijskih obaveza.

**Mjerenje fer vrijednosti**

U ovoj bilješci navedene su informacije o načinima na koje Društvo utvrđuje fer vrijednost razne finansijske imovine i finansijskih obaveza.

Uprava smatra da su knjigovodstvene vrijednosti finansijske imovine i finansijskih obaveza koji su u finansijskim izještajima iskazani po amortiziranom trošku približne njihovim fer vrijednostima.

**TABELA 44: HIJERARHIJA FER VRIJEDNOSTI**

	Hijerarhija fer vrijednosti na dan 31. decembra 2015. godine			
	1. razina	2. razina	3. razina	Ukupno
Zajmovi i potraživanja				
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	-	1.307.525	-	1.307.525
• bankovni krediti	-	-	875.253	875.253
• obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze		1.409.470		1.409.470

Fer vrijednosti finansijske imovine i finansijskih obaveza uvrštene u 2. i 3. hijerarhijsku razinu utvrđene su u skladu s općeprihvaćenim modelima utvrđivanja cijena i uz primjenu analize diskontiranog novčanog toka, pri čemu su najvažnije ulazne varijable sama diskontna stopa i kreditni rizik druge ugovorne strane.

**23. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI**

U izještaju o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju novac u banci i blagajni.

**TABELA 45: NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI**

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	2015	2014
Novac	44.409	32.779
Ukupno novac i novčani ekvivalenti	44.409	32.779

**24. NEPREDVIĐENE OBAVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA**

Društvo je tužitelj u sporovima radi naplate potraživanja.

**25. DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA**

Nisu nastali nikakvi poslovni događaji ili transakcije zaključno s 31. decembrom 2015. godine koji bi imali značajan utjecaj na finansijske izještaje na dan ili za period tada završen ili da su od takvog značaja za poslovanje Društva da bi zahtjevali objavu u bilješkama uz finansijske izještaje.

## 26. NOVI I PRERAĐENI MSFI – JEVI KOJI NISU NA SNAZI ZA GODINU ZAKLJUČNO S 31. DECEMBROM 2015. GODINE, UZ DOPUŠTENU RANIJU PRIMJENU

Slijedi pregled novih i prerađenih MSFI- jeva primjena kojih u godini zaključno s 31. decembrom 2015. godini još nije obavezna, ali je dopuštena\_

- MSFI 9 „Finansijski instrumenti“
- MSFI 14 „Regulirana aktivna i pasivna razgraničenja“
- MSFI 15 „Prihodi po ugovorima s klijentima“
- Izmjene i dopune MSFI- ja 11 pod naslovom „Računovodstvo stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju“
- Izmjene i dopune MRS- a 1 pod naslovom „Inicijativa za objavljivanje“
- Izmjene i dopune MRS- a 16 i MRS- a 38 pod naslovom „Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije materijalne i nematerijalne imovine“
- Izmjene i dopune MSFI- ja 16 i MRS- a 41 pod naslovom „Poljoprivreda: biljke za proizvodnju plodova“
- Izmjene i dopune MRS- a 27 „Metoda udjela u odvojenim finansijskim izvještajima“
- Izmjene i dopune MSFI- ja i MRS- a 28 pod naslovom „Prodaja i unos imovine između ulagatelja i njegovog pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata“
- Izmjene i dopune MSFI- ja 10, MSFI- ja 12 i MRS- a 28 pod naslovom „Investicijski subjekti: primjena izuzeća od konsolidacije“ i
- „Godišnja dorada MSFI- jeva iz ciklusa 2012.-2014.“

Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, izmjene i tumačenja prije nego oni stupe na snagu. Društvo predviđa da usvajanje ovih standarda, izmjena i tumačenja neće imati značajan utjecaj na finansijske izvještaje Društva u razdoblju inicijalne primjene.

## 27. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijske izvještaje usvojila je uprava i odobrila njihovo izdavanje dana **26. februara 2016.** godine.

## 28. PROVOĐENJE ANGAŽMANA

Uprava JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša angažirala nas je da obavimo reviziju finansijskih izvještaja za period od 01. januara 2015. do 31. decembra 2015. godine.

U smislu Zakona o računovodstvu i reviziji, odnosno člana 4. Društvo se svrstava u kategoriju velikih pravnih lica. Društvo podliježe obaveznoj reviziji finansijskih izvještaja. Objasnjavajući dio ovog Izvještaja sadrži podjele i napomene vezane za pojedinačne pozicije finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31. decembra 2015. godine uz navođenje podataka iz prethodnog perioda.

**Osnova za naš angažman je Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša za 2015. godinu, broj 31-UG-15/16 potpisani 25. aprila 2016. godine. Kao krajnji datum našeg angažmana za poslovnu 2015. godinu vrijedi datum izdavanja konačnog izvještaja neovisnog revizora.**

Potvrđujemo da smo u našem angažmanu poštivali zahtjeve vezane uz neovisnost.

Reviziju smo proveli u aprilu i maju 2016. godine u prostorijama **JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša**, i u prostorijama društva za reviziju.

Dali smo objašnjenja i odgovore na sve upite koji su nam postavljeni. Uprava Društva potvrdila nam je odgovornost za finansijske izvještaje u pisanoj formi.

Vrstu i obim revizorskih postupaka pohranili smo u radnim papirima revizora.

O rezultatima naših revizorskih postupaka dostavili smo sljedeći izvještaj. Našem izvještaju prilažemo revidirane finansijske izvještaje, koje čine Izvještaj o finansijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje. Ovaj Izvještaj treba da služi korisnicima, za bolje razumijevanje našeg angažmana.

Pravni, privredni i porezni aspekt poslovanja subjekta predstavljeni su u ovom izvještaju, kao i podjela i objašnjenje pozicija finansijskih izvještaja.

**Izvještaj o obavljenoj reviziji izdaje se isključivo za potrebe vlasnika i Uprave Društva i za nikakve druge potrebe. Ako je predviđeno da treća osoba koristi izvještaj, pisma, informacije ili preporuke koje smo kao revizori dali Društvu, zadržavamo pravo određivanja uvjeta vezanih za takvu odredbu, te imamo pravo zahtijevati zaključivanje direktnog ugovora s revizorom.**

Korisnici finansijskih izvještaja Društva su banke, porezna uprava, regulatorna tijela, udjeličari i uprava. Djelokrug revizije je revizija finansijskih izvještaja za 2015. godinu u skladu s Međunarodnim Revizijskim Standardima. Nije došlo do značajnih promjena u odnosu na prethodni period.

**Ako nije drugačije dogovoren u pisanom obliku, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost osim one koju smo dužni na dan dostavljanja našeg izvještaja.**

## 29. POSLOVANJE SUBJEKTA

U skladu s članom 40. Zakona o reviziji i računovodstvu pravna lica su obavezna pripremati godišnje izvještaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mera poduzetih na zaštitu životne sredine.

**U svom Izvještaju o poslovanju, Društvo nije navelo mogući negativan razvitak poslovanja, niti značajne ostvarene gubitke u poslovanju.**

Finansijski izvještaji su sastavljeni pod pretpostavkom da pravno lice neograničeno posluje, te da će nastaviti poslovati i u doglednoj budućnosti. Društvo nema namjeru ni potrebu likvidirati ili značajno smanjiti svoje poslovanje. Nismo utvrdili događaje ili uvjete, koji pojedinačno ili skupno mogu uzrokovati značajnu sumnju u pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja subjekta.

Osnovna djelatnost subjekta je uklanjanje otpadnih voda i odvoz smeća.

## 30. PREDMET REVIZIJE

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. U skladu s važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uprava je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja i rezultata poslovanja za taj period.

U slučaju da se u izvještaju revizora o finansijskim izvještajima izvještava o drugim odgovornostima izvještavanja koje su povrh revizorove odgovornosti prema Međunarodnim revizijskim standardima, te druge odgovornosti se navode u odvojenom dijelu revizorova izvještaja koji ima podnaslov „Izvještaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima“ ili drugačije primjereno sadržaju tog dijela revizorovog izvještaja. Reviziju ćemo obaviti u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje etičkih pravila od strane revizora, te planiranje i provođenje revizije do razine koja je potrebna za postizanje razumnog uvjerenja da u finansijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja. Revizija uključuje provođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka ovisi o procjeni revizora, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u finansijskim izvještajima uzrokovanih prijevarom ili pogreškom. Revizija također uključuje procjenjivanje primijenjenih računovodstvenih politika i primjereno utvrđenih računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza finansijskih izvještaja. Usljed inherentnih ograničenja revizije, te inherentnih ograničenja interne kontrole, postoji neizbjeglan rizik da se neka pogrešna prikazivanja neće otkriti, unatoč tomu što je revizija na ispravan način isplanirana i obavljena u skladu s MRevS-ima.

U toku revizije nismo došli do saznanja da bi subjekat mogao biti uključen u aktivnosti vezane s pranjem novca.

## 31. NACIN I OPSEG PROVOĐENJA ANGAŽMANA

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje etičkih pravila od strane revizora, te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su finansijski izveštaji bez materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja. Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u finansijskim izveštajima. Odabir procedura ovisi o prosudbi revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja u finansijskim izveštajima koja mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izveštaja u skladu s postojećim okolnostima, a ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija isto tako uključuje ocjenu primjerenoosti primijenjenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena koje je definirala Uprava, kao i ocjenu cijelokupnog prikaza finansijskih izveštaja. Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg mišljenja. U okviru pristupa reviziji opći ciljevi našeg angažmana su:

- steći razumno uvjerenje da finansijski izveštaji kao cjelina ne sadrže značajna pogrešna prikazivanja, bilo zbog prevare ili zbog pogreške, omogućavajući tako revizoru da izradi mišljenje o tome jesu li finansijski izveštajni pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izveštavanja; i
- izvjestiti o finansijskim izveštajima, te komunicirati u skladu s zahtjevima MRevS-a, u skladu s revizorovim nalazima.

Djelokrug našeg rada i pruženo mišljenje su obično ograničeni na pitanje jesu li pripremljeni finansijski izveštaji, u svim značajnim aspektima, u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izveštavanja. Kao rezultat, nemodificirano revizorovo izvešće ne osigurava buduću održivost subjekta, niti učinkovitost ili djelotvornost kojima je menadžment vodio poslovanje subjekta. Svako proširenje ove osnovne odgovornosti revizora, poput one koja je obavezna prema lokalnim zakonima ili propisima o vrijednosnim papirima, zahtijeva od revizora obavljanje dalnjeg rada te u skladu s tim i modificiranje ili proširivanje izveštaja revizora.

## 32. PRISTUP DOKUMENTIMA I INFORMACIJAMA

Nisu postojala ograničenja u pristupu dokumentima i informacijama. Zakonski zastupnici Društva dali su nam sva potrebna objašnjenja i dokaze. Kao dio dokumentacije o obavljenom angažmanu pohranili smo pismo s izjavama menadžmenta. Revizijska dokumentacija je vlasništvo revizorskog Društva.

## 33. INTERNE KONTROLE

U procesu revizije finansijskih izveštaja Društva JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša za godinu koja završava 31. decembra 2015. godine nisu otkrivena pitanja koja se odnose na značajne slabosti u sistemu internih kontrola subjekta.

## 34. ZNAČAJNI RIZICI

- Otežana naplata potraživanja od kupaca,
- Valutni rizik uslijed izloženosti promjena kursa valute CHF.

## 35. ČINJENICE ZA KOJE IMAMO OBAVEZU OBAVIJESTITI UPRAVU

U procesu revizije finansijskih izvještaja Društva JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Velika Kladuša za godinu koja završava 31. decembra 2015. godine nisu otkrivena pitanja koja se odnose na prijevaru. U procesu revizije finansijskih izvještaja Društva su otkrivena pitanja koja se odnose na značajna pogrešna prikazivanja koja za utjecaj imaju modifikaciju mišljenja revizora. Revizija nije ukazala na ugroženost principa vremenske neograničenosti poslovanja.

Cazin, 17. maja 2016. godine

Dženita Bećiragić  
Partner i ovlašteni revizor

